

LEHUTO LA BONE



Mantšiboa a mabotse. Re inamiša dihlogo tša rena bjale nakwana feela, bakeng sa thapelo.

² Tate wa rena wa Mogau le wa Legodimong, re batamela Wena gape bošegong bjo, bjale, ka Leina la Morena Jesu, go Go fa ditebogo bakeng sa letšatši le lengwe. Gomme re kgopela bjale bakeng sa ditšhegofatšo tša Gago mo tirelong bošegong bjo. A nke Moya wo Mokgethwa o tle le go re fa tlhathollo ya dilo tše re di nyakago ka kgonthe. O Modimo, a nke go be bohlokwa kudu gore bohle re kgone go kopanela go dikologa Lentšu ka tsela ye bjalo, gore, ge re tloga, re tla kgona go re, “A dipelo tša rena ga tša swa ka gare ga rena ge A be a bolela le rena tseleng?” Re a Go leboga bakeng sa se A bilego go rena, le go tshepa gore O tla dula le rena ge re sepela, ka gore re e kgopela Leineng la Jesu. Amene.

³ Ke thabile kudu go ba morago ka ntlong ya Morena, bošegong bjo, ka tirelong gape! Gomme re thabile. Ke thabile kudu gore. . .

⁴ Ke nno nagana yo Letee le be le ka se tle, eupša mafelelong Le dirile. Gomme kafao ke leboga kudu, gore go beng wa mafelelo wa banamedi bale ba bane ba pere, wo ke naganago ke wo mongwe wa Melaetša ye megolo go Kereke ka nako ye.

⁵ Ga ke tsebe se Yena yo mongwe a lego. Ke no e tšea letšatši ka letšatši, feela ge A Le utolla. Ke leka go—go Le fa, ka . . . ge A mpha Lona.

⁶ A le ipshina ka tšhe—tšhe tšhegofatšo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] A le lemogile ka fao Le nngo, ka go sepelelana le wona mabaka a kereke, feela ka fao Le no go go lekana tlwa ka gare feela go phethagala le ona? Ke ka fao le . . . Go nna, go laetša gore ke—ke Moya wo Mokgethwa wa go swana wo o fago mabaka a kereke, Moya wo Mokgethwa wa go swana gona go fa Wo, le a bona, gobane o hlakane mmogo; tiro e tee yohle ye kgolo ya Modimo, a ipontšha Yenamong ka ditsela tša go fapana.

⁷ Le a hlokomela, ge A itaeditše ka Boyena go Daniele, ka diponong, fao go be go tla ba kemedi ya selo se tee, go swana le pu—pu pudi ka lefelong le, goba mohlomongwe mohlare; gomme lefelo le le latelago e tla ba sehlwaseeme. Gomme—gomme—gomme dilo tše A di dirilego, go e dira, selo sa go swana nako yohle, go no ba le nnete gore ga re e foše.

⁸ Bjale, ka kgonthe ke be ke thakgetše feela dinakwana di se kae tša go feta, Ke bolela le mohumagadi yo monnyane a dutšego fa, a ka ba bogolo bja mengwaga ye masomeseswai tlhano. Gomme yena. . .

⁹ E sego botelele, feela pele ke tloga go ya ntle bodikela, gobaneng, go be go le mo—mo mosetsana yo monnyane godimo ka Ohio, e be e le, ke nagana bjalo, yo a bego a ehwa ka legato la mafelelo la leukemia. Bjale, leukemia ke kankere ka go moela wa madi. Gomme, oo, selo se sennyane e be e le, le a tseba, seemo se se bjalo sa go befa, gore go be go se sa na kholofelo go yena le gatee. Ba be ba mo fepa ka ditšhika, karo. Gomme kafao ba be ba le lapa la go šokiša ka kgonthe. Gomme ba . . .

¹⁰ Mdi. Kidd, mo, le Ngwanešu Kidd, ba ba boditše ka Morena a arabago thapelo kudu. Gomme ba tlile mmogo, ke a nagana, gomme ba hirile yo mongwe, gomme ba tlišitše mosetsana yo monnyane tlase. Gomme o be a le mosetsana yo monnyane yo mobotsana kudu, a ka ba, oo, tshela, mengwaga ye šupa bogolo. [Kgaetšedi o re, “Mengwaga ye senyane.”—Mor.] Mengwaga ye senyane. Gomme—gomme o be a le morago fale ka kamoreng. Gomme mo . . .

¹¹ Gomme ge re ile pele ga Morena, Moya wo Mokgethwa o mo file lentšu. Gomme ba swanetše go mo tšea, gomme ba swanela go mo tšea le go mo fepa, le a tseba, ka tsela yeo. Gomme ge a tlogile, o be a llaela hambeka, gomme, ka fao, a tšea dijo tša gagwe ka molomo. Gomme ba mo file hambeka, gomme ba no ya pele ba mo fepa ka tlhago.

¹² Ka nako ye kopana, matšatši a se makae, ba mo tšeešše morago go ngaka. Gomme ba . . . Ngaka ga bonolo ga se a kgona go kwešiše. O rile, “Boka go be go se, ebile e be e se mosetsana wa go swana.” O rile, “Gobaneng, ebile ga—ga go mohlala o tee wa leukemia ka yona, ga go felo, ga go felo le gatee.” Kafao, gomme, o be a ehwa. Ba be ba šetše ba mo hlobogile; ba no mo fepa go kgabola ditšhika tša gagwe. O be a šetše a fetoga serolwana. Le tseba ka fao ba bago. Gomme kafao ba . . . Gomme bjale o sekolong, o bapala le bana ba bangwe, feela ka go thaba ka mo go ka bago.

¹³ E nkgopotša taba ye nngwe ya seo. Letšatši le lengwe, ke nno tla gae, go bile le . . . Ge ke sa phošē, ba be ba le e ka ba batho ba Maepiscopalian goba ba Presbyterian, bao ba tlišitšego mosetsana yo monnyane go tšwa Kansas. Gomme dingaka di be di mo hlobogile, ka leukimia. Gomme ba mo file, ke a dumela, matšatši a mane go phela; o be a bile gampe kudu. Kafao ba rile ba no fetša matšatši a mane ale ba etla godimo fa, go kgabola lehlwa le dilo, go kgabaganya naga, go ba le yena a rapelelwe. Gomme tatemogolo, wa go lebelelega-gabotse kudu, monna yo mogolo, e be e le moriri wo mopududu.

¹⁴ Gomme ba bile le yena, ba šetše, matšatši a mabedi, tlase fa ka go mothele wo monnyane. Ke—ke a thanka ga se o eme fale bjale, ka thoko ye ya Silibere Creek. Gomme kafao ke ile tlase bošegong bjoo go mo rapelela. Go be go sa le ka leselaphutiana mosong. Ke tlile ka gare bošegong bjoo, go tšwa ka ntle ga toropo,

gomme ka ya tlase. Gomme tate yo mogolo . . . tatemogolo o be a sepela lebatong. Gomme, mme, a leka go hlokomela ngwana.

15 Gomme ge ke be ke sa khunamile go rapela, Moya wo Mokgethwa o utolotše go nna sephiri se se bego se le gare ga mm—mm mme le tate, sa se sengwe ba se dirilego. Ke ba bileditše lehlakoreng le go ba botšiša ka yona. Ba thomile go lla, ba rile, “Yeo ke nnete.”

16 Ka gona ka lebelela morago, gomme ka bona mosetsana yo monnyane a taboga thapo, a eya, a bapala. Gomme bjale ngwana yo monnyane. . . Ka go e ka ba nako ya dibeke tše tharo, ba nthometše seswantšho sa mosetsana yo monnyane, morago ka sekolong, a taboga thapo, gomme a se na le leukemia, le gatee.

17 Bjale, bjale, mabopaki ao ke therešo ya mmakgomathe ka go felela, le a bona. Kafao, Modimo wa rena o kgonthe kudu, le a bona. Re no Mo hlankela le—le go Mo dumela. Gomme—gomme ke—ke a tseba Yena ke kgonthe.

18 Bjale, ke leka bokaonekaone bja ka bjale, gomme ge se sengwe, ka gare, magareng ga rena, se šoma tsela ya Sona go kgabola. Gomme bjale re ya go leka, bošegong bjo, ka mogau wa Modimo, go tšea Lehuto le la Bone, le go bona se Moya wo Mokgethwa o tla se bolelago go rena, ka go Lona.

19 Bjale ke ya go bala ku—ku Kutollo, tema ya 6, le go thoma ka temana ya 7; ya 7 le ya 8. Ka mehla go ne ditemana tše pedi; ya pele ke tsebišo, gomme temana ya bobedi ke se a se bonego.

Gomme ge a butše lehuto la bone, ke kwele segalontšu sa sa bone—sa bone sebata se re, Tlaa gomme o bone.

Gomme ke lebeletše, gomme bonang pere ye tshehla: gomme leina la gagwe yoo a dutšego go yena (yoo a dutšego) o be a le Lehu, gomme Hele e latetše . . . yena. Gomme maatla a filwe go bona godimo ga dikarolo tše nne tša lefase, go bolaya ka yona tšhoša, le ka tlala, le ka lehu, le ka . . . dibata tša lefase.

20 Bjale, Morena a re thuše bjale go kwešiša Se. Ke sephiri.

21 Bjale, feela ponopele ye nnyane, go ya thekga, bjalo ka ge re dirile mabaka a kereke, banamedi ba le go kgaolwa ga Mahuto a. Bjale, kafao re no e hwetša ka monaganong wa rena, go bolela gannyane go fihla re ikwela gore ke nako ya maleba go bolela.

22 Bjale, re lemogile bjale, gore, go bulwa ga Mahuto, ke Puku ya Topollo ye e tswaletšwego. Gomme ka gona Puku e phuthetšwe godimo bjalo ka sekrolo, go no swana le ka fao tsela ya kgale e bego e le.

23 [Ngwanešu Branham o swantšha go phuthela le go tswalela sekrolo, ka go šomiša matlakala a pampiri—Mor.] E be e se puku ya mohuta wo; gobane ye e sa tšwa go tla ka gare, mohuta wo wa dipuku, mo go la go feta, oo, ke a thanka lekgolo le masometlhano a mengwaga, goba se sengwe, makgolo a mabedi.

Gomme ka gona ba be ba e phuthela, morago ba tlogela bofelo bja go tlemologa. Bjalo ka ge ke le boditše ka fao e bego e dirwa, le Mangwalo, moo le tla e hwetšago, le ka go Jeremia, le go ya pele. Gomme sa go latela se be se phuthelwa go dikologa, morago bofelo bo tlogelwa bo tlemogile, le bjona ka mokgwa *woo*.

24 Gomme ye nngwe le ye nngwe e be e le Lehuto. Gomme e be e le Puku ya mahuto a šupago, gomme e be e le . . . Ga go yo motee . . . Ge ba be ba . . . E be e le Puku ya Topollo ya mahuto a šupago. Ntshwareleng.

25 Gomme, ka gona, ga go le yo motee Legodimong goba lefaseng, goba ka tlase ga lefase, a bego a na le maswanedi go E bula goba le go E lebelela. Gomme Johane o llile, gobane o be a sa kgone go hwetša motho . . . Gobane, ge Puku yela e be e sa tšewe go tšwa seatleng sa Mong wa setlogo . . . Moo, E bego e lobilwe ke Adama le Efa, gomme ya boela morago, ka morago ga ge ba lahlegetšwe ke ditokelo tša bona tša Lentšu, ditshepišo, bohwa bja bona.

26 Bona, elelwang, ba laola lefase. O be a le—o be a le modimo yo monnyane, ka gore o be a le morwa wa Modimo. Gomme morwa wa Modimo ke mo—mo—mo modimo yo monnyane. Bjale, seo ga se kgahlanong le Lengwalo. Ke a tseba seo se kwagala go tlaba.

27 Eupša Jesu o rile, “Ge le ba bitša, ba Lentšu la Modimo le tllilego go bona . . .” Gomme Lentšu la Modimo le tla go eng? [Phuthego e re, “Baprofeta.”—Mor.] Baprofeta. “Ge le ba bitša, ba Lentšu la Modimo le tlogo go bona, ‘badimo,’ le ka Nkahlola bjang ge Ke re Ke nna Morwa wa Modimo?” Le a bona?

Gomme, bjale, e be e le badimo.

28 Gomme motho, ge o tswalwa ka lapeng la leina la gago la lapa, o morwa, le karolo ya tatago.

29 Gomme ka gona—ka gona ge sebe se tlile ka gare, re hweditše gore monna o kgabagantše legaga. Gomme—gomme madi a dipoo le dipudi, a khupeditše, eupša ga se a tloša. Go fihla, Setlošadipatso sa kgonthe se tlile, se se bego se ka kgona go tšea patso ya sebe le go se roba diripana go felela, le go se romela morago godimo ga mofapoši wa setlogo, yoo e bego e le Sathane.

30 Ge e fihla morago go Sathane, o letile nako ya gagwe ya phedišomoka ya Gosafelego. Bjale, seo se bontšha se re se dumelago. Re dumela gore ka go felela o tla fetšwamoka le go fedišwamoka.

31 Ke a dumela gore sebe se tla robja. Gomme ge se ipolelwa, godimo ga motheo wa Madi a Jesu Kriste, go swana le go rothetša lerothi la enke ye ntsho ka go sehlopha sa setlošadipatso sa Clorox. E no e roba ka go dikhemikhale, gomme ya e romela thwi morago moo e tšwago gona. Le a bona? Gomme yeo ke tselo ye Madi a Jesu Kriste a dirago.

³² Ka gona, seo se bea monna go kgabaganya legaga gape, bjalo ka morwa wa Modimo. Le a bona? Gomme ka gona o—ka gona o ba ma—ma . . . Gobaneng, ebile o . . . Maatla a go hlola a Modimo a ka go yena. Gomme, bonnyane, neng le neng Modimo a ka e laelago go dirwa, e tla dirwa. Gomme re boela morago. Gore ge—ge . . .

³³ Moshe, ka tlase ga madi a dipoo; gomme ge a kopane le Seetša sela, Pilara ya Mollo ka sethokgweng sela se tukago. Gomme o eme, tlase kua, godimo ga thomo ye Modimo a mo filego. Gomme o be a le moprofeta. Gomme ge Lentšu la Morena le tllile go yena, o boletše, gomme ebile le dilo di hlotšwe ke Lentšu. Le a bona?

³⁴ Bjale, ge a ka dira seo ka tlase ga ao, madi a dipoo, go reng ka Madi a Jesu? E sego go khupetšwa; eupša go se tloša, ka mmogo. Gomme o ema ka Bogoneng bja Modimo, bjalo ka morwa yo a lopolotšwego. Bjale, le a bona, Kereke e kgole godimo ga selekane sa yona sa go phela. Gomme ke a nagana, makga a mantši kudu, re phopholetša sebakeng sa ka kgonthe go tšwela ntle le go lebana le taba.

Ke na le se sengwe ke nyakago go se bolela, gomme ke—ke tla dira ka nako.

³⁵ Gomme bjale hlokomelang gore go na le se sengwe sa phošo felotsoko ka dikerekeng. Gomme ke nagana gore ke ditshepedišo tša dikerekemaina tše di phetlilego menagano ya batho, le go ya pele, go fihla ba sa tsebe mokgwa wa go e dira. Yeo ke nnete.

³⁶ Eupša re a tshepišwa gore Le tla utollwa. Gomme bjale go na le Mahuto a Šupago ao Puku ye e tswaletšwego ka ona. Gomme Mahuto a Šupago ale bjale . . .

³⁷ Gomme ka gona ka morago ga ge Mahuto a Šupago a a fedile, re a hwetša, ka go Kutollo 10, go be go le Medumo ye šupago ya sephiri yeo Johane a go rongwa go e ngwala, eupša morago a iletšwa go ngwala yeo. Gomme mo nakong ya Medumo yeo, re hwetša Kriste, goba, “Morongwa o theogile le molalatladi, le go bea maoto a Gagwe godimo ga naga le lewatle, le go ena gore nako e be e fedile, ka nako yeo.”

³⁸ Gomme ka gona re hwetša—hwetša, gore ka go go utollweng ga Mahuto, gore kwa—kwa Kwana e tlogetše mošomo wa Gagwe wa boboelanyi bjalo ka Mmoelanyi, gomme o tllile pele bjale go tleleima ditokelo tša Gagwe, bohle bao A ba lopolotšego ka lehu la Gagwe.

³⁹ Gomme, ka gona, ga go yo motee a bego a ka bula Puku. Ga go yo motee a bego a E kwešiša. E be e le Puku ya Topollo. Gomme Modimo Tate, Moya, o bile le Yona ka seatleng sa Gagwe, gobane Kriste o be a le Teroneng bjalo ka Mmoelanyi, Mmoelanyi a nnoši. Kagona, go ka se be mokgethwa, ga go Maria, ga go Josefa, ga go selo gape, mo aletareng yela, gobane e be e le Madi. Gomme ke feela Madi a Jesu a kgonnego go dira poelano, kafao

ga go selo gape se ka kgonago go be se eme bjalo ka Mmoelanyi. Yeo ke nnete. Go be go se selo gape.

40 Kafao kgopolo ye yohle ya go boelanya le Juda bakeng sa dipolitiki, gomme o boelanya le Mokgethwa Cecilia bakeng sa se sengwe gape, seo ke ditšiebadimo. Seo ga se. . . Ga—ga ke re bona batho ga ba botege le go hlokofala. Ga ke re ga se wa hlokofala ka go wena go e dira, ge eba o dira. Eupša, o phošo, o—o phošitše ka tlhokofalo. Gomme eng kapa eng. . .

41 Ba re, “Gabotse, yo—yo Morongwa, yo—yo o tšweletše go Mokgethwa Bonifer gomme o boletše *se, seo*, le *se sengwe*. Gomme ba swanetše go bolela *se*.” Ga ke belaele seo nthatana, ka monaganong wa ka, eupša se yo mongwe a bonego pono. Ga—ga ke belaele eupša se Joseph Smith a bonego pono, eupša e be e se go ya ka Lentšu ka moka. Kafao kagona, go nna, ke phošo. Le a bona? E swanetše go tla le Lentšu ka moka.

42 Yeo ke tsela ye mabaka a kereke, le Mahuto, le ka moka ga Lona lohle. Gomme ge e ka ba mang a nagana gore o na le Medumo yela ye Šupa, ge le sa bapele le Lentšu ka moka, go ne se sengwe sa phošo. Le a bona? E swanetše go tla, O RIALO MORENA, ka gore Ye ke Puku. Ye ke Kutollo ya Jesu Kriste, ka go felela ga Yona.

Bjale, ke—ke a dumela nako yeo gore Kwana e tlile pele.

43 Ba be ba sa tsebe. Johane o be a lla. Ga se a ke a hwetša motho, Legodimong, ka lefaseng, ka baka la gore bohle e be e le lehlakore le lengwe la legaga, le a bona, sebe. Go be go se motho. . . Gomme Morongwa, nnete, O be a ka ba le maswanedi, eupša, morago ga tšohle, e ile ya swanela go ba wa Lelokokgauswi. E be e swanetše go ba motho. Gomme go be go se selo se se bjalo, ka baka la gore monna yo mongwe le yo mongwe o be a tswetšwe ka thobalano.

44 Go ile gwa swanela go Mo tšea Yena a tswetšwego ntle le yona. Kafao Modimo Yenamong o tšere yeo, ka go tswalo ya kgarebe, gomme a ba Imanuele. Madi a Gagwe a be a le, gabotse, Yena yo a bego a ne maswanedi. Ka gona ge A tshetše legaga le, ka Boyena, gomme a lefile poreisi le go dira leporogo tsela ya rena ka moka, gona O dutše fase, go ba Mmoelanyi. Gomme O be a dutše fale.

45 Gomme Puku ka nnete e tswaletšwe, nako yeo yohle. E gona, eupša E sa le ka dika. Ba E bone. Johane ebile o E bone. Tsebišo, ge la mathomo e etla pele, o rile, “Pere ye tšhweu e ile pele; o be a ne monamedi godimo ga gagwe; o be a ne bora ka seatleng sa gagwe.” Seo ke seka. Seo ga se se utollwe. Aowa. E no ba seka. Gomme, bokgole bjo motho e ka ba mang godimo ga lefase, seo ke sohle a kgonago go se bolela. Yeo ke nnete. A ka no thetšwa le go thekesela, ga go pelaelo, o bethile felotsoko *fa* goba *fale*, le ka morago ga lebakana.

46 Eupša re hwetša, gona, gore ka go Puku ya Kutollo, “Ka go Molaetša wa morongwa wa bošupa, diphiri (diphiri tšohle tša Yona) di swanetše go be di šetše di utollotšwe ka nako yeo.” Bjale, yeo ke Kutollo 10:1-7, gore E swanetše go utollwa go ya ka nako yeo, ka nako yeo ge A dirile.

47 Ka gona Medumo ye Šupago e kwagatša digalontšu tša yona tša go se tlwaelege, gomme Johane o be a eya go ngwala. Eupša, Johane o tsebile se E bego e le sona, eupša ga—ga se a E ngwala gobane o be a ileditšwe go E ngwala. Seo ke go felela, le mmogo, sephiri. Ebile ga se ka seka goba selo. Re no tseba O . . . E dumile, ke phetho.

48 Gomme bjale go ithuteng se bjale, le se lebale, bjale, Lamorena, goba Lamorena mosong, re tlogetše tirelo ya phodišo ka baka la go ba le dikarabo go—go potšišo ya batho. Bjale, ke nyaka le be le potšišo ka Mahuto a Šupago a, ge se go tshwenya, se sengwe se o sa se kwešišego. A re beng le sona go Mahuto a Šupago. Gona nka kgona go bolela, ka Mokibelo bošego, ge eba go lekanetše go—go ba araba, goba aowa, le a bona. Gomme ka gona feela bjale, e no re, gabotse, ka se sengwe gape, goba, “A ke swanetše go dira se?” Goba—goba, nka be ke bile le toro. Tšona, tšona tšohle ke dilo tša maswanedi, bjale, elelwang. Ke dilo tša maswanedi. Eupša a re duleng thwi le Mahuto a Šupago. Seo ke se re lego thwi go sona. A re . . . Seo ke se—se kopano e se hlaoletšwego, Mahuto a Šupago. A re duleng thwi le Ao.

49 Ke swanetše go ya gae, ke swanetše go ba le dikopano di se kae ntle ka bodikela. Ke tla ba morago gape nako yeo, ka go ye nnyane ka godimo ga kgwedi goba tše pedi, goba se sengwe go swana le seo, gomme mohlomongwe Morena o tla dumelela gore re kgone go ba le se sengwe gape go seo, mohlomongwe tirelo ya phodišo goba se sengwe nako yeo, goba e ka ba eng re lego . . . e ka ba eng e lego.

50 Ka gona re na le Diphalafera tše Šupago mo, go tla pele go le bjalo, le a bona. Gomme tšona tšohle di tla ka kua, le tšona. Le Meruswi ye Šupago, le a bona, go tšhollwa ntle. Ka fao, gomme yohle e tla hlakana thwi ka mo, eupša yohle ke sephiri gabjale.

51 Bjale, bošegong bja go feta . . . Re hwetša gore Lehuto la Pele le ile pele, le monamedi . . . Gomme Morena . . . Kafao nthuše, ga se nke ka ke ka e tseba pele. Ga se gona sa dilo tše nkilego ka se tseba pele. Yeo ke nnete. Gomme ke no se ke.

52 Keno ya godimo kua, gomme ke tšee Beibele gomme ke dule fase, gomme ke dule kua go fihla ge E eya go phuleletša pele ka mokgwa woo. Ke no topa pene ya ka le go thoma go ngwala. Gomme go no dula fale, mohlomongwe lebaka la diiri, go fihla Le fihla—Le a fela.

53 Nako yeo ke ya morago, gomme ke hwetša, bjalo ka ge ke bona mo A boletšego Se. Ke naganne, “Gabotse, go lebe ga o ka re ke bone seo felotsoko.” Ke tšea pukuthalošo ya ka, go ya go

lebelela morago. “A go na le se sengwe go swana le Seo? Gomme Sona sese thwi *mo*. Gomme ka gona mo Sese godimo *mo* gape. Gomme Sese morago *mo*, le fase *mo*, le godimo *mo*.” Ka gona ke no Se tlema thwi ka gare. Ke a tseba gore ke Modimo, ge feela Se bapetša Lengwalo le Lengwalo. Ke ka tsela ye Se swanetšego go dira. Go no swana le go bea moago mmogo, matlapa a swanetše go lekanela, letlapa ka letlapa.

⁵⁴ Bjale, bošegong bja go feta re bile le go bulwa ga—ga Lehuto la Boraro. Sa pele e be e le pere ye tšhweu, gomme sa go latela e be e le pere ye khubedu, gomme morago pere ye ntsho. Gomme re hwetša gore banamedi ba be ba le monamedi wa go swana, nako yohle; gomme yoo e be e le molwalekriste, sa mathomo. O be a se na le—a se na le mphaphahlogo, eupša o amogetše wo motee ka moragwana. Gomme ka gona re hwetša gore nako yeo o ile a fiwa tšhoša, go tšea khutšo go tloga lefaseng, gomme re hwetša gore o dirile seo. Gomme nako yeo o tla ka gare le dithutotaelo tša go fa, kereke le tšhelete, ka go ela peni bakeng sa *se*, le dipeni tše pedi bakeng sa *seo*. Eupša o be a ileditšwe go kgwatha Oli le beine, ye e bego e le ye nnyane e bego e tlogetšwe.

⁵⁵ Gomme ka gona re a fa, re tlogetše bošegong bja go feta, ka seswantšho sa seo Oli le beine e bego e le sona, le khuetšo ye E bilego le yona. Gomme re . . . Go ka no ba go kwagetše bošoro gannyane, eupša ke . . . e no ba Therešo tlwa. Le a bona? Bjale re tlogetše go . . . A re, dinakwana feela di se kae, tebelelogape ya seo bjale. Gomme nako yeo re tlogetše, ka maatla a beine, seo Oli e bego e se emela, Moya. Bjale, ke a thanka lena bohle le e ngwadile. Le tla e hwetša go theipi, ge le se la dira. Le moo o hwetšago Mangwalo, gore, Oli ka mehla e swantšha Moya wo Mokgethwa. Boka dikgarebe tša ditlaela di se ne Oli, dikgarebe tše bohlale ka Oli, e lego Moya wo Mokgethwa. Gomme ka gona go ya morago, ka go—ka go—ka go baprofeta, le go ya pele. Gomme bjale ke . . .

⁵⁶ Nnete, ga ke leke go gogela ntle Lengwalo le lengwe le le lengwe ka kua. Gomme go na le dilo tšeo ebilego o ka se kgonego go bolela ka tšona; go tšea nako ye ntši kudu. Eupša ke leka go bea ntle mo, ka Mangwalo le go ya pele, feela go lekanela go fa batho gore se tla ba dira ba tsebe le go bona seswantšho sa Yona. Eupša ge o ka dula fase le le lengwe la wona Mahuto, gobaneng, nna, o ka kgona go tšea dithero tša kgwedi bošego bjo bongwe le bjo bongwe, thwi ka Lehuto lela, gomme o sa ntše ebile o sa Le kgwathe, le a bona, ka le lengwe la Ona. Gomme ke gakaakang—gakaakang go lego go Lona. Eupša, go no betha mabalankwe a Lona, gona le ka—le ka bona se Le lego mabapi le sona.

⁵⁷ Bjale, bjalo ka ge Oli e swantšha Moya wo Mokgethwa, gona re hwetša gore oli le beine di kgokagane le thapelo, le a bona, ka mehla di amana le thapelo.

58 Gomme beine, ke rile, ye e tlilego go nna, gore beine e swantšha gore e be e le maatla a—e be e le maatla a go hlaboša ka kutollo. Le a bona? Gomme moo ke ge se sengwe se utolotšwe. E fa go tutuetšo go modumedi, gobane e neelwa ke kutollo. Le a bona? Ke se sengwe seo Modimo a se boletšego. Ke sephiri; ga ba kgone go Se kwešiša, le a bona. Gomme, ka morago ga lebakana, Modimo o tla fase gomme a Se utolla, gomme ka gona a Se hlatsela.

59 Elelwang, ge Therešo e utollotšwe, Therešo gape e hlatseditšwe. Modimo, kgafetšakgafetša, ga go kgathale motho a ka ba setswerere bjang, a ka ba bohlae bjang ka monaganong wa gagwe; ge Modimo a sa thekge se a se bolelago, go ne se sengwe sa phošo. Le a bona? Nnete. Gobane, ke Lentšu.

60 Bjale, ge Moshe a ile ntle kua ka tlase ga tšhušumetšo ya Modimo, o rile, “A nke dintšhi di tle.” Dintšhi tša tla. O rile, “A nke digwagwa di tle.” Digwagwa tša tla.

61 Le a bona, go ka reng ge a rile, “A nke dintšhi di tle,” gomme ga se tša tla? Le a bona, gona ga—ga se a bolela Lentšu la Morena, le a bona; o boletše feela, o boletše lentšu la gagwe mong. A ka no ba a naganne go swanetše go ba dintšhi. Eupša, ga go—ga go dintšhi tše di itšego di etla, gobane Modimo o be a se a mmotša bjalo.

62 Gomme ge Modimo a go botša e ka ba eng, gomme a re, “Eya o dire se, gomme Ke tla ba thwi le sona, gobane le ke Lentšu la Ka,” gomme O e bontšha ka Beibeleng, gona Modimo o ema thwi ka morago ga seo. Gomme ge go se gwa ngwalwa ka Beibeleng, Modimo o ema ka morago ga yona, go le bjalo, ge e le Lentšu la Modimo. Le a bona?

63 Gomme ka gona ge e le ka ntle ga leo, le utollwa go baprofeta. Re lemoga gore diphiri tšohle tša Modimo di dirwa go tsebja go baprofeta, gomme bona ba nnoši. Le a bona, Amose 3:7.

64 Bjale, bjale, maatla a kutollo a tliša tutuetšo go modumedi. Ka gore, maatla a beine, beine ya tlhago, ke a go tutuetša. Le a bona? Ke go—go tliša motho, yo ka moka a ntšelago, go go tutuetšega. Le a bona? Le a bona? Gabotse, gona, bjale, go na le maatla a kutollo ya Lentšu, a fa tutuetšo ga thabo go modumedi, tutuetšo ya kgotsofalo, tutuetšo gore Le hlatsetšwe, Le netefaditšwe.

65 E bitšwa, ka Lengwalong, bjalo ka ge re nyaka go bolela ka yona, bjalo ka “beine ye mpsha.” Ka mehla re bolela ka yona ka mokgwa woo, bjalo ka, “Ba ba tagilwe ka beine ye mpsha.” Le a bona? Go lokile. Goba, “beine ya semoya,” ke a nagana, tlhathollo ye kaonekaone e tla ba. E tla ba, ka “beine ya semoya.” Bjalo ka ge beine ya tlhago e ikutolla yonamong ka go maatla a go tutuetša, beine ye mpsha e dira bjalo, bjalo ka ge E utolla Lentšu la Modimo, e lego Moya. Oo! Bjale go na le . . . yeo ke . . . Le a bona, Lentšu ka Bolona ke Moya. A le dumela seo?

66 A re e baleng. A re e baleng, Mokgethwa Johane 6. A re nong. . . Ya, gona le—gona le—le ka se re, “Gabotse, bjale, yo mongwe o boletše seo.” A re—a re boneng Yo a se boletšego, gomme gona re tla tseba ge eba ke Therešo, goba aowa. Mokgethwa Johane, tema ya 6. Gomme tema ya 6, gomme ke a dumela ke ye masometshela. . . .temana ya 63, go lokile, ke nagana ye ke yona. Ee.

*Ke moya wo o phedišago; nama ga e hole selo: mantšū
ao Ke a bolelago go lena, ke moya, gomme ke bophelo.*

67 Lentšū ka Bolona ke Moya. Ke Moya ka sebopego sa Lentšū. Gomme ka gona, le a bona, ge Le phedišwa, goba go tlišwa bophelong, Moya wa Lentšū o ya go šoma le go dira. Le a bona? Gobane seo. . .

68 Bjale lebelelang fa. Kgopolo e swanetše go ba kgopolo pele e ka ba lentšū. Gomme ka gona ge kgopolo e neelwa, ke lentšū. Bjale, *ye* ke kgopolo ya Modimo ye A e beilego ka Lentšung. Gomme ka gona ge re E amogela go tšwa go Yena, E ba Lentšū.

69 Modimo o utolotše go Moshe gore a dire eng. Moshe o se boletše, gomme sa direga. Le a bona? Yeo ke yona, ge ka kgonthe se etšwa go Modimo.

70 Bjale re hwetša, gore—gore Le—Le a hlaboša gomme Le fa thabo, ka gore Ke Lentšū la Modimo. Gomme beine ye mpsha, beine ye mpsha e tutuetša. . . ge E utolla Lentšū. Ka gona, e tliša thabo bokagodimo ga kelo, dinako tše dingwe. Re ile go kgabola seo, gore e tliša thabo ye bjalo go fihla o phophoma.

71 Bjale, ke a tseba go na le bohanya bjo bontši, gomme batho ba tšwela pele. Ke a tseba dinako tše dingwe ba e dira ge mmimo o tabogela godimo le fase, le se sengwe le se sengwe. Gomme ke a tseba seo se a ya. Gomme ke—ke dumela seo, le nna. Eupša ke bone batho mo letšatšing ge, ge feela mmimo o bapala, yo mongwe le yo mongwe o be a taboga le go goelela; eupša ge mmimo o eme, go eme. Le a bona? Ke a dumela. . . Gabotse, seo, seo se sa lokile, bokgole bjo ke amegago, le a bona, ge feela batho ba phela gabotse. Gomme. . .

72 Eupša, bjale, eng, o thoma go tliša Lentšū! Bjale, seo ke selo seo ka nnete se tlišago Bophelo, ke Lentšū, gomme leo le tlišago thabo ya tutuetšo ya beine ye mpsha. Le a bona? Ee. Gomme seo ke se e bego e le sona ka Pentecost, ge Lentšū le be le hlatselwa.

73 Bjale lebelelang. Bjale, Jesu o ba boditše, Luka 24:49, “Bonang, Ke romela tshepišo ya Tate wa Ka godimo ga lena; eupša eyang godimo Jerusalema gomme le lete go fihla.” Tshepišo ya Tate e be e le eng? Joele 2:28, gobaneng, re a hwetša, O ya go “tšhollela Moya ntle.” Ka go Jesaya 28:19, ka fao go tla bago “dipounama tša go kekeretša, le maleme a mangwe,” le dilo tše tšohle.

74 Ba ile godimo kua. Gomme ge re ile go e kgabola, mohlomongwe yo motee o rile, “Gabotse, ke a dumela re letile botelele go lekanela. A re nong go o amogela ka tumelo.” Yeo e be e le thuto ye botse ya Baptist, eupša ga se ya šoma le bona banešu.

75 Kafao ka gona, selo sa pele le a tseba, e ile ya swanela go ba kgonthe. Gomme ba letile go bodiredi bja bona, go Lentšu go hlatselwa. Gomme ge o etla go nyaka Moya wo Mokgethwa, o dira sa go swana.

76 Ee, o ka kgona go o amogela ka tumelo. O swanetše go amogela Kriste ka tumelo. Yeo ke nnete tlwa. Gomme o amogela Moya wo Mokgethwa ka tumelo; eupša morago a nke Moya wo Mokgethwa o tle le go fa lebollo, bjalo ka hlatse gore O amogetše tumelo ya gago, le a bona. Ka gona, le a bona, “Abraham o dumetše Modimo, gomme e baletšwe yena go ba toko.” Eupša Modimo o mo fa leswao la lebollo, bjalo ka tiišetšo O amogetše tumelo ya gagwe.

77 Kafao seo ke selo sa go swana re swanetšego go se dira. Re swanetše go leta go Moya wo Mokgethwa go fihla O dirile se sengwe; e sego ga bohlokwa ka gobane re boletše ka maleme, e sego ka gobane re binne, goba re ne khuduego, re goeeditše. Go fihla re fetotšwe; go fihla ge se sengwe gabotse se diregile! Ga ke tshwenyega gore ke sebopego sefe se tlogo ka gare. Feela gore e direge, seo ke kgwegwege ya selo. Le a bona?

78 Gomme ke dumela gore go bolela ka maleme le dilo tše dingwe tšohle tše di lokile, eupša feela gore ka go wonamong o ka se šome. Gomme le a tseba o ka se šome. Kafao, ga o e dire.

79 Ke bone baloigadi ba bolela ka maleme, ke bone baloi ba bolela ka maleme le go bina ka moya. Nnete. Ba bea phensele fase gomme e ngwala ka maleme a go se tsebje. Gomme yo mongwe o a le hlatholla, seo ke therešo, gomme o bolele therešo. Yeo ke nnete. Go ngwadilwe feela tlwa se se diregilego, gomme se be se no ba tlwa ka tsela yeo. Go ba bona ba lahlela lerole godim ga hlogo ya bona, le go itshegaka bonabeng ka dithipa, le go e khupetša gohlegohle ka madi a kgokong goba se sengwe, le—le, nnete, le a bona, le go bitša diabololo. Kafao, le a bona, seo ga se . . .

80 Go bolela ka maleme ga go e dire. “Le ge nka bolela ka leleme la batho le Barongwa, gomme ka hloka lerato, ga go nkhole selo. Le a bona, le ge nka kgona go e dira!” Le a bona? Kafao dilo tšela ga di re gore o ne Moya wo Mokgethwa.

81 Eupša ge Yena, Motho, mo—mo Moya wa go se hwe wa Kriste o eba Mophološi wa gago wa sebele, gomme o a go fetola, le go lahlela mmono wa gago thwi go otloga ka Khalibari le go Lentšu le, se sengwe se diregile. Ee, mohlomphegi. Se sengwe se diregile. Ga go yo a tla go botšago ka sona. O tla e tseba ge e direga.

⁸² Gomme beine ye mpsha, ge e tliša kutollo, gona E—E utolotšwe.

⁸³ Gomme ke ka tsela ye go bilego ka Pentecost. Ba tsebile gore—gore go be go swanetše go ba Moya o tšholletšwe ntle godimo ga bona, gomme ba letile go fihla se se direga. Gomme ge bohlatse bja kutollo bo diregile, go tutuetšega go be go le godimo ga bona. Ka nnete ba dirile. Ba fufuletšwe, le bona. Bona, thwi ntle ka mekgotheng; moo, ba be ba boifa, gomme ba bile le mabati a tswaletšwe. Gomme ba be ba le ntle mekgotheng; moo, ba be ba boifa sehlopha sa batho; ba rera Ebangedi go bona! Yeo ke nnete. Le a bona? Se sengwe se be se diregile, gobane Lentšu la therešo la tshepišo le be le hlatseditšwe.

⁸⁴ Bjale a re emeng fa motsotso. Ge seo se tlišitše phosithifi ye bjalo go bona banna, gore ba—ba . . . Go nyakile yo mongwe le yo mongwe wa bona a tswaleletše bopaki bja bona ka madi a bona. Ga go kgathale ke eng e tlogo, ge feela ba be ba phela, ga se ba tsoge ba O tshela. O dutše fale, ka gobane e be e le Lentšu la therešo la tshepišo, le hlatseditšwe. Kutollo e bile go hlatsetšwa. Gomme ba hwile, ba tswalela bopaki bja bona ka madi a bona beng.

⁸⁵ Bjale lebelelang tshepišo ya matšatši a mafelelo. Gomme mo re e bona e hlatselwa thwi pele ga rena, go—go tla ga bjale ga Moya wo Mokgethwa le mediro yeo A swanetšego go e dira, gomme re e hwetša thwi magareng ga rena. Le a bona? Oo, re swanetše . . . Oo, nna! Re kgona bjang go kwa? Se sengwe se a direga, ke a go botša, mogwera! Ge wa kgonthe, wa therešo, wa go hlokofala, modumedi yo a kgethetšwegopele, ge Seetša sela se ratha godimo ga peu yela, se sengwe se phatlogela pele go ya go Bophelo bjo boswa. Mosadi yo monnyane yola sedibeng!

⁸⁶ Ge, baprista bale ba go rutega ba rile, “Gabotse, yoo ke diabololo. Ke mmolelelamahlatse. O—o no botša batho bale mahlatse a bona. Gomme yena ke—yena ke diabololo.”

⁸⁷ Eupša, ge, mosadi yo monnyane yola ka peu yela e kgethetšwegopele! Bjale le nagana seo ga sa loka? Eupša Jesu o rile, “Ga go motho a ka tlogo, ntle le ge Tate wa Ka a mo goga; gomme bohle Tate a Mphilego ba tla tla.” Gomme O . . .

⁸⁸ Gomme molwalekriste, matšatšing a mafelelo, o ya go kgona . . . Moya wola wa molwalekriste woo re ithutago ka ona, ka go bokerekeleina, le go netefatša gore bokerekeleina ke molwalekriste. Bjale, mošola, motho e ka ba mang a ka sepelago go tloga fa ka mokgwa wola, yena, go ne se sengwe sa phošo, gomme o sa dumela gore tshepedišo ya kerekeleina ga se molwalekriste. Mola, e netefaditšwe ka go felela, go tloga go histori, go tloga go se sengwe le se sengwe se lego gona, go phuleletša ka Beibele ya Modimo le se sengwe le se sengwe gape, ke molwalekriste. Gomme Roma ke hlogo ya yona. Gomme dikereke barwedi di a latela thwi go bapela. Gomme bobedi bja

tšona di lahlelwa ka heleng. Yeo ke nnete. Kafao re bona selo se, molwalekriste, moya wa sona.

⁸⁹ Gomme letsatši le re phelago ka go lona, gomme, gobaneng, le swanetše go tliša “thabo ya go se bolelege le go tlala letago.” Mosadi yola yo monnyane wa kgale, ka pela ge seo se mo rathile, nna, peu e thunyetša pele!

⁹⁰ Bjale, elelwang, Beibele e a bolela, gore ka letsatšing la mafelelo, gore molwalekriste yo o tla “fora lefase ka moka.”

⁹¹ Go tla ba feela palo ye nnyane, bao maina a bona a beilwego go Puku ya Kwana ya Bophelo pele ga motheo wa lefase. Gomme ge bohlatse bjola bja therešo bja Therešo ye e utolotšwego ya Lentšu la Modimo bo ratha pelo yela, o tla ratha meetse, gomme ntle mošola ka Moya wo Mokgethwa, feela ka maatla ka fao a kgonago. Gomme o ka se mo emiše go se direng, ka gobane Bophelo bjo boswa bo šomile pele.

⁹² Ke be ke bolela le motho, e sego telele go fetile, o be a leka go ahlaahla le nna, le go re, “A ga o lewe ke hlong go bolela gore Modimo o hlotše magodimo le lefase ka matsatši a mararo?” Ke . . . Goba, “. . . ka matsatši a tshela?”

Ke rile, “Seo ke se Beibele e se boletšego.”

⁹³ O rile, “Gabotse, re ne bohlatse gomme re ka netefatša gore lefase le dimilione tša mengwaga bogolo.”

⁹⁴ Ke rile, “Seo ga se se be le selo go dira le yona. Ka go Genesis 1:1, E rile, ‘Mathomong Modimo o hlotše magodimo le lefase.’ Sekgao! Yeo ke phetho, le a bona. ‘Bjale lefase le be le se ne sebopego, gomme le se na le selo.’” Gomme ke rile, “Ke a dumela peu ye nngwe le ye nngwe e be e robetše thwi fao, go tšwa go tšhabologo ye nngwe goba se sengwe. Gomme ka pela ge meetse a tlošitšwe, gomme seetša sa e ratha, godimo go tla mehlare le se sengwe le se sengwe.”

⁹⁵ Gomme selo sa go swana ka motho, ke sekai. Ge ka ohle mo—mo—mo mogodi o sepetše, gomme Therešo ye e utolotšwego go peu yela ya nnete e robetšego fao, e sa no medišwa, gomme Seetša sa Ebangedi se ka kgona go e ratha ka therešo bohlatse bja Lentšu, e tla phela. E na le Bophelo ka go yona. E tla dumela. Ka ntle ga seo, e ka se phele; ga e na le Bophelo ka go yona.

⁹⁶ Wona maina a beilwe godimo ga Puku ya Kwana ya Bophelo pele ga motheo wa lefase, a tla tla pele feela ka kgonthe bjalo ka e ka ba eng. Gomme ke ka lebaka leo Jesu a dulago thwi Fale gomme a leta ka mošomo wa Gagwe wa boboelanyi, go fihla peu yela ya mafelelo. Gomme O tla tseba tlwa e ratha neng.

⁹⁷ Bjalo ka ge Ngk. Lee Vayle . . . ke a thanka o sa le ka kopanong felotsoko. Ga se ka ke ka mmona lebaka la matsatši. Ga ke dumele ke mmone. [Ngwanešu o re, “O gona.”—Mor.] O gona. Gabotse, letsatši le lengwe o nthometše setlankane se, mabapi le se Irenaeus a se boletšego. Gabotse, ke hlaotše

Irenaeus, go tšwa ditsela tše telele, go ba morongwa wa lebaka leo a bilego. Eupša o rile, “Ge leloko lela la mafelelo la Mmele le tllile ka gare,” ka go lebaka le la mafelelo, “se swanetše go ba . . . selo se tla utollwa ka nako yeo.” Gomme sese sona. Ke nnete tlwa. Le a bona? Re mo letšatšing. Go lokile.

⁹⁸ Ka gona, Pentecostal e bile le go feta thabo. Ka kgonthe ba be ba tutuetšegile. Ke a nagana, e dira e ka ba mang.

⁹⁹ A re nong go tšea nakwana feela. A re naganeng ka Dafida. O—o ile a tutuetšega gohle, le yena. O rile, “Senwelo sa ka se tletše wa go falala.” Ke a dumela ka kgonthe o bile le ti—ti tiragalo ye kgolo bophelong bja gagwe. Ke eng, ke eng e mo dirilego go dira seo? Ge a be a le ka Moyeng. . . Ka gore, o be a le moprofeta. Re a tseba o be a le. Beibele e boletše bjalo. Moprofeta Dafida, bjale, ka gore o be a le moprofeta, gomme o be a le ka Moyeng, gomme o bone tsogo. Ge le ka rata go e bala, e ka go Pesaleme 16:8 go ya go 11. O rile, “Ka go fetiša nama ya ka e dirilwe go thaba. Nna! Ke—ke khutša ka kholofelo, gobane O ka se tlogele soulo ya ka ka heleng; ebile O ka se tlogele Mokgethwa wa Gago yo Motee go bona go bola.” Gomme ke a le botša, komiki ya gagwe e ile ya tlala wa go falala, gobane o bone. Ga go kgathale se e bilego; oo, o bone tsogo, gomme ka kgonthe o be a . . . gomme komiki ya gagwe e tletše wa go falala.

¹⁰⁰ Gape, Dafida o be a na le komiki ye nngwe e tletšego wa go falala, ka go Samuele wa Bobedi, (do beng gore le na le diphensele tša lena), Samuele wa Bobedi 6:14. Go bile le tlhaelelo ya go oma.

¹⁰¹ Ba be ba tšere areka. Lenaba le be le tllile ka gare gomme la tšea areka ya Morena, gomme ba be ba e tšeeše tlase le go e bea godimo pele ga Dagone, gomme Dagone o wele ka sefahlego sa gagwe. Gomme ba e išitše go toropokgolo ye nngwe, gomme dikotlo di phulegile. E be e le . . . E bile selo sa go fiša tšhiritšhiri ba kilego ba ke ba ba le sona diatleng tša bona, tlase fale. Gomme ga se ba kgona go e fediša, ka gobane e be e le ka ntle ga lefelo la yona.

¹⁰² Bjale, ge ba e beile godimo ga karikana ya dipholo, gomme ba thoma morago. Gomme ge Dafida a bone areka e etla, le a tseba o dirile eng? O—o ile a tlala kudu, gomme komiki ya gagwe ya thoma go tlala wa go falala; tutuetšo! Ge a bone Lentšu le utollwa morago ka go Israele gape, o binne ka Moya, gohle go dikologa, go dikologa, go dikologa, go dikologa, go dikologa, ka mokgwa woo. Ya. Komiki ya gagwe e ile ya tlala wa go falala, le a bona. Gobaneng? O bone Lentšu le bowa.

¹⁰³ Gomme ke nagan seo se tla dira e ka ba mang go tutuetšega ge ba bona, morago ga mengwaga yohle ye; gomme ka gona Lentšu la therešo, ka tshepišo gore le tla ba, le tlišwa pele le go hlatselwa. A nako! A nako!

104 Bjale a re baleng. Ke—ke hwetša go bolela gohle, nka se ye go ye, gomme ke tla ba le lena bohle fa go fihla ka seripagare sa lesome. Ke le ntšhitše ka pela bošegong bja go feta, gore ke le swarelele nako ye botse ye telele bošegong bjo. [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ya. Ya. Aowa, ke be ke no le goka. Le a bona? Ke nna . . . Re no nyaka feela ge Morena a tla etapele. Bjale:

Gomme ge a butše lehuto la bone, ke kwele segalontšu sa sebata sa bone se re, Tlaa . . . o bone.

105 Bjale, “Ge Kwana e butše Lehuto la Bone.” A re emeng fale bjale. Lehuto la Bone, bjale, ke Mang a Le butšego? Kwana. A go be go le yo mongwe gape a nago le maswanedi? Ga go yo mongwe gape a bego a ka kgona go e dira. Aowa. Kwana e butše Lehuto la Bone.

106 Gomme se—se Sebata sa bone, Sebopiwa sa go phela boka ntšhu, se rile go Johane, “Etla, bona se sephiri sa bone sa polane ya topollo, se bego se utilwe ka Pukung ye,” ka gobane Kwana e be e E bula. Ka mantšu a mangwe, seo ke se a bego a se bolela. “Go na le sephiri sa bone mo. Ke go laeditše, ka seka. Bjale, Johane, ga ke tsebe ge eba o Se kwešišitše, goba aowa.” Eupša, o ngwadile fase se a se bonego, eupša e be e le sephiri. Kafao, o ngwadile se a se bonego.

107 Kwana e be e kgaola Mahuto, gomme Modimo go le bjalo o be a sa ye go Le utolla. Le be le tlogeletšwe matšatši a mafelelo. Le a bona? Bjale, re bile le dika, gomme re le nyankuretš, gomme re dirile gabotse kudu dinako tše dingwe, le a bona. Eupša re a tseba E sepetše thwi go ya pele. Eupša bjale, ka matšatšing a mafelelo, re ka kgona go lebelela morago le go bona mo E bego e le gona. Gomme seo se swanetše go dirwa, seo, mafelelong a lebaka la kereke, feela pele ga Tlhatlogo.

108 Ka fao e ka ba mang a ka kgonago go hwetša Kereke e eya go kgabola Tlaišego, ga ke tsebe. Eupša E swanetše go ya go kgabola Tlaišego bakeng sa eng, mola E se ne—e se ne sebe? Ke ra . . . Ga ke re kereke; kereke e tla ya go kgabola Tlaišego. Eupša ke bolela ka Monyalwa. Monyalwa, aowa, ga E na le sebe kgahlanong le Yona, le gatee. E šetše e tlošitšwe dipatso, gomme ebile ga go na le—le . . . Ebile ga go monkgo wa sona, gomme ga go selo se šetšego. Ba phethagetše, pele ga Modimo. Kafao ke eng Tlaišego e ka ba efe go ba hlwekiša? Eupša ba bangwe ba a dira. Kereke e ya go kgabola Tlaišego, eupša e sego Monyalwa.

109 Bjale, bjale re sa tšwa go e tšea ka go mehuta yohle ya dika bjale. Boka ke—ke kereke, Noage, sekai sa go rwalelwa mošola, o ile pele ntle ka sebang. Le a bona, bjale, ba ile godimo. Eupša, Henoge o ile pele, seo e be e le sekai sa bakgethwa bao ba tla yago ka gare, le pele ga sekgao sa Tlaišego.

Bjale re hwetša, Kwana ye e butše Lehuto.

110 Bjale, Sebata sa pele re a hwetša, ge le hlokomela, Sebata sa pele re se hwetša, e be e le . . . Sebata sa pele e be e le

tau, Sebopiwa sa go phela; se hwetšwago gore ka go puku ya mahut-. . .ya mabaka a kereke. Gomme ka gona Sebata sa bobedi, ke a dumela, e be e le se—se sefahlego sa pholo, goba namane. Gomme Sebata sa boraro e be e le sefahlego sa motho. Eupša Sebata sa bone e be e le sefahlego sa ntšhu. Bjale yeo ke tlwa tsela ye re nago le tšona, go dikologa feela tlwa ka mokgwa woo. Gomme yeo ke tlwa tsela ye ebilego di beilwego ka Pukung mo.

111 Gomme ka gona bjalo ka morutiši yo mogolo, ka nako ye nngwe ka Florida, a ruta, a bolela gore—gore. . .gore, “Puku ya Ditiro e be e no ba mo—mo mošomo wa manamelo bakeng sa—bakeng sa Kereke. Kereke e thomilwe ka go Diebangedi tše nne.”

112 Gomme re hwetša, pele morago go tloga go yeo, gore ke Diebangedi tše nne tše di hlapetšago Puku ya Ditiro. Ke go tšwa go Diebangedi tše nne tšeo Puku ya Ditiro e ngwadilwego, ditiro tša Moya wo Mokgethwa ka go baapostola. Gomme re hwetša, godimo ka Pukung, gore bona bahlapetši ba be ba dutše fale ba šeditše; bohlabela, leboa, bodikela, le borwa. Le elelwa ka fao re e thadilego ntle fa? Le ka fao se sebotsana le go phethagala se sengwe le se sengwe se betha feela go lefelo la sona!

113 Bjale ke nyaka le hlokomele. O rile, “Etle gomme o bone.” Johane. . .Bjale ke nyaka le hlokomele gape, pele ga se. Bjale, yo fa ke wa mafelelo wa banamedi, go utolla mediro ya molwalekriste.

Gosasa bošego, go itia disoulo ka tlase ga aletara.

Bošego bja go latela, dikahlolo.

114 Bošego bja go latela, go tloga, ga—ga bofelu bja lebaka, bofelu bja nako, bja dilo tšohle, le a bona, ge A tšaelwa godimo. Ka fao, thwi ka go Lehuto lela la Bošupa fao, go tšhollela Meruswi ntle, le se sengwe le se sengwe gape se tšholletšwe ntle. Se a lego, ga ke tsebe.

115 Hlokomelang. Eupša bjale, go se mo, re hwetša gore moisa yo mo ke ntšhu, monna yo yoo. . .goba Sebopiwa se se phelago seo se tšholletšwego pele fa bjale. Goba, ka mantšu a mangwe, go na le mabaka a mane a go fapana a Yona. Go bile le lebaka la tau. Gomme, re hwetša, le e le lebaka la bone.

116 Gomme o rile, “Etle gomme o bone sephiri sa bone sa Puku ya Topollo, seo se utilwego ka go Puku ye. Etle, o bone.” Gomme Johane o ile go bona, gomme o bone pere ye tshehla. Gomme, gape, monamedi wa go swana godimo ga pere ye ye tshehla.

117 Bjale o na le leina le bitšwago Lehu. Bjale hlokomelang. Ga go le o tee wa monamedi yo mongwe, goba ga go le e tee ya dipere tše dingwe, goba ga go nako moo monamedi yo a kilego a namela, ba be ba se ne; monna yola ga se a be le leina. Eupša bjale o bitšwa Lehu. Ga se le bolelwe. Le a bona? O utolotšwe bjale. Se a lego ke lehu.

118 Gabotse, ka fao re ka kgona go dikologa go seo bakeng sa thero, le go e bea pepeneneng ka kgonthe! Eupša eng kapa eng e lwago, seo se lego kgahlanong le sa kgonthe, e swanetše go ba lehu. Ka gore, fao go feela dithuto tše pedi, tšeo ke, Bophelo le lehu. Gomme seo se netefatša gore kutollo ya Moya wo Mokgethwa ya se, mo letšatšing le, ke Therešo tIwa. Molwa, ke yena lehu. Ka baka la gore, Lentšu, bjalo ka ge re tla bona morago mo, ke Bophelo. Le a bona?

119 Gomme monna yo o bitšwa Lehu. Bjale, ga se e bolelwe ka dinako tše dingwe, ka monamedi yo. Eupša, ge e sa le, bjale o boletšwe, gore o bitšwa Lehu.

120 Eupša ka tlase ga kutollo ya tau. . . Bjale šetšang. Bjale ke nyaka go bala ye sekgauswi, gore ke be le nnete; ke ngwadile fase le lengwe la lefelo, go ema mo. Ka tlase, e sego ka tlase ga kutollo ya lebaka la tau, goba la lebaka la mathomo, lebaka la pelepele, Le le be le se la utollwa. Lebaka la go latela e be e le lebaka la pholo, e lego lebaka la leswiswi, lebaka la magareng, le be le se la utollwa bjalo ka ge Le be le le. Le Sebata sa go swana le motho, sa bohla, se emela bampshafatši, Luther le Wesley le go ya pele, Le be se se sa utollwa. Eupša ka go lebaka la ntšhu, lebaka la mafelelo, lebaka la seprofeto, moo go tla tsogago polelo ya seprofeto, le a bona, go yena diphiri ka mehla di tlogo! Bjale fao ke mo re no go. . .

121 Re ya go dikadika go seo nakwana ye nnyane, bošegong bjo, gore le tle le kwešiše ka go felelela. Bjale, ka go dinako tše ntši, le a lemoga, tše. . . Ke no se bolele le sehlopha se mo. Ditheipi tše di ya mogohle, le a bona, gomme ke swanetše go e hlakiša. Gobane, yo mongwe o tla no hwetša theipi e tee, gomme gona, ge ba sa hwetše ka moka ga tšona, bohle ba lekeleditšwe godimo, le a bona. Modimo o tshepišitše Se, le a bona, go letšatši le, go la mafelelo, bofelo bja dilo tšohle tše tša go fapana tše di ilego pele gomme di hlakahlakantšwe. Rena re. . .

122 Re bile le diaparo tša Eliya. Re bile le dikobo tša Eliya. Oo, go bile batho bao. . . John Alexander Dowie o bolokilwe godimo fa, a phuthetšwe ka ko—ko kobo. O rile o be a le Elisa. Gomme re bile le mehuta yohle ya dilo boka tšeo. Ke eng, go le bjalo? Ke feela go tloša Therešo ye e yago go neelwa. Le a bona? Ba bile le bokriste ba maaka pele ga nako ya Jesu. Le a bona? Ka mehla ba dira seo. Ke Sathane, o kitimiša bofora, go nyamiša menagano le tumelo ya batho, pele selo gabotse se direga. Yeo ka phetho.

123 A Gamaliele ga se a bolela selo sa go swana go Bajuda letšatši lela? O rile, “A go be go se monna a tsogilego, a ipolela go ba Se? Gomme ba tšere makgolonne ntle ka lešokeng. Ba senyegile, le go ya pele.”

124 O rile, “Lekala le lengwe le le lengwe leo Tate wa Ka wa Legodimong a sa le bjalago,” Jesu o rile, “le tla tomolwa ka medu.”

125 Gamaliele o rile, “Ba tlogeleng ba nnoši. Ge ba, ge e se ya Modimo, a e ka se tle go lefeela? Eupša ge e le ya Modimo, le hwetšwa le elwa kgahlanong le Modimo.” Monna o šomišitše bohlale. O be a le morutiši.

126 Bjale hlokomelang. Bjale, go tatolla godimo diphiri tšohle tše, Modimo o tshepišitše gore fao go tla ba Elisa wa mmapale yo a tsogago, monna tsoko a tloditšwe ka Moya wola, gomme o tla utolla. O e tshepišitše ka go Maleaki 4. Gomme ke na le dinoutse le mangwalo tše di bolelago gore seo ga se bjalo, eupša ke rata go bolela le motho yoo. Le a bona? Gobaneng, o ka se kgone go e gana. E ka ba mang wa kgonthe, moithutamodimo yo mokaone o a tseba seo e swanetše go ba Therešo, yeo ba e lebeletšego.

127 Eupša e no ba tsela ya go swana boka e etla ka Johane, pulamadibogo ya lekga la mathomo la Kriste. Gobaneng, ga se ba mo lemoga, gobane go be go le dilo tše kgolo bjalo di profetilwe ka yena. Gobaneng, o be a swanetše go “dira mafelo ohle a godimo go tla fase, gomme mafelo ohle a tlase a ye godimo, mafelo ohle a makgwakgwa a ya go thelela.” Gomme, oo, o . . . Baprofeta: Jesaya, mengwaga ye makgološupa le lesomepedi pele ga tswalo ya gagwe; le Maleaki, mengwaga ye makgolonne pele a etla go lefelotiragalo; bohle bao ba profetile ka yena. Gomme ba be ba letetše mokgolokgotha tsoko wa Legodimo go theošwa, gomme moprofeta yo a sepelela thwi ntle le lepara la gagwe ka seatleng sa gagwe, go tšwa go Modimo.

128 Gomme go diregile eng? Monna yo le . . . a sa kgonego ebile go bontšha karata ya kopanelo. O be a sa kgone go bontšha ditshwanelego. A dutše ntle ka lešokeng; ebile go se thuto ya go tlwaelega ya sekolo. Re a botšwa, ke borahistori, gore o ile a tloga a ya lešokeng ge a be a le mengwaga ye senyane ka bokgale, ka morago ga lehu la tatagwe le mmagwe. Gomme a tsošetšwa . . . Mošomo wa gagwe o be o le bohlokwa kudu, go hlakahlakanya seminari tsoko. O be a—o be a swanetše go bega Mesia.

129 Modimo ga se a ke a kgona go šomiša monna yohle a tletšego thutabomodimo. A ka se kgone go e dira, ka gore ka mehla o tla hlehlela thwi morago. Woo ke mothalo wa gagwe wa go ithuta. O hlehlela morago go seo. Kafao, o ya go bona se sengwe, o leka go hlehlela morago go se barutiši ba se boletšego. Go ba kaone ge o ka ba kgole le tšona dilo, gomme wa no dumela Modimo.

130 Gomme re hwetša gore ba mo fošitše. Ebile le baapostola ba eme fale, ba mo fošitše. Gobaneng, ba rile, “Gobaneng Lengwalo le re, bamangwalo, le bolela gore Eliase . . .”

131 O rile, “Gabotse, o šetše a tlile, gomme ga se le mo tsebe.”

132 Gomme fao ke mo ke swantšhago tsogo, goba Tlhatlogo. E tla ya, gomme ba tla . . . Ke a tseba seo se kwagala go se tlwaelege. Eupša mohlomongwe le tla tseba gannyane bontši morago ga bošegong bjo, ge Morena a rata, feela ka fao e yago go ba, le a bona. E tla ba sephiri kudu, ga go yo a tla tsebago ka yona, le

gannyane. Lefase le tla no nagana, go no ya pele thwi boka le dirile ka mehla, le a bona, gomme feela. . . Ke ka tsela yeo ka mehla A e dirago.

¹³³ Le a tseba, ke a belaela ge eba tee—tee. . . Ke re, tee masomesenyane a phesente a batho lefaseng, ba kilego ba tseba gore Jesu Kriste o be a le mo ge A be a le mo. A le a tseba, ge Eliya a profetile, ke a belaela ge eba go be go se le yo mongwe a tsebilego gore o be a. . . Ba tsebile go be go le mokerenke godimo kua, lehlanya tsoko la kgale, eupša ba be ba mo hloile. Nnete. O be a le se ba bego ba se bitša learogi.

¹³⁴ Gomme ke a nagana, Mokriste mang kapa mang a tswetšwego gape ke mohuta wa learogi, go—go lefase, ka gore o fetogile. O tšwa go lefase le lengwe. Moya wa Gago o tšwa go kgabaganya legaga. Gomme selo se mo se hlakahlakane bjalo selo, ga o—ga o fapane, go ne se sengwe sa phošo; wena, o sa tlemilwe ke lefase kudu. O swanetše go ba monagano wa Legodimong. Gomme Legodimo le phela ka Lentšu.

¹³⁵ Bjale, re lemoga gore se—se selo se segolo se se diregilego. Bjale, re a dumela gore go swanetše go ba go tla ga Moya wa therešo wa Elisa. O akanyeditšwepele gore o tla ba, le a bona. Gomme re swanetše go elelwa o tla ba mo, ka go sehla sa ona mong le nako. Re ka no be re bea motheo wa yona bjale. Gomme e ka se. . . e ka se be mokgatlo.

¹³⁶ Ke—ke ganana le mogwera wa go loka wa ka, go seo. O re e tla ba sehlopha sa batho. Ke nyaka le ntaetša seo ka Lengwalo. Modimo, Modimo wa go se fetoge, ga a tsoge a fetola dipolane tša Gagwe. Ge A dira, gona Yena ga se Modimo; yeo ke nnete, gobane Yena ke wa go hwa, gomme O tseba feela boka ke dira, gomme O dira diphošo.

¹³⁷ Modimo ga se a ke a fetola polane ya Gagwe, go tloga yona nako ka serapeng sa Edene. O dirile polane bakeng sa topollo; ao e be e le Madi. Gomme re lekile thuto. Re lekile bobušanoši. Re lekile saekolotši. Re lekile bokerekeleina. Re lekile se sengwe le se sengwe, go kgoromeletša yo mongwe le yo mongwe mmogo, goba go rata yo mongwe le yo mongwe mmogo, le se sengwe le se sengwe gape. Ga go na lefelo le lengwe la kopanelo eupša ka tlase ga Madi, go le bjalo, lefelo le nnoši leo Modimo a kopanago le motho.

¹³⁸ Modimo ka mehla o šoma ka motho o tee ka motho. Banna ba babedi ba na le dikgopolo tše pedi. Ga se gwa ke gwa tsoge gwa ba bapofeta ba bagolo ba babedi lefaseng, ba profeta ka nako ya go swana. Lebelelang morago gomme le bone ge eba go be go le. Aowa, mohlomphegi. Ba bantši kudu ba kamakile! O swanetše go hwetša monna yo motee a innetšego ka go felela, gomme a šomiše motho yoo. O puruputša bakeng sa motho yoo.

¹³⁹ Eupša go tla ba yo motee, nako ye nngwe, yo mongwe yo a tla Mo theetšago, Lentšu ka Lentšu. Ga ke tshwenyege gore yo

mongwe gape o reng, ba ka se tsoge ba šutha go tloga go Lona. Seo ke therešo. Ba tla leta go O RIALO MORENA. Gomme, ka gona, ba ka se šuthe go fihla nako yeo. O tla hlatselwa ka maleba. O tla . . .

140 Bjale, lefase la ka ntle le tla le hloya, eupša Peu ye e kgethilwego, Peu ye e kgethetšwegopele, go swana le ge e bile ka matšatšing a Jesu, ge Seetša sela se phadima, Peu yela e tla tla Bophelong ka mokgwa *woo*. [Ngwanešu Branham o thwantšha monwana wa gagwe gatee—Mor.] Ba tla Le tseba. Ba tla Le kwešiša. O ka se swanele go bolela lentšu ka Lona.

141 O rile, “Mohlomphegi, ke a bona gore O Moprofeta. Ke a tseba ge Mesia a etla, O swanetše . . .”

O rile, “Ke nna Yena.”

142 Šaatenana, seo, seo se be se lekanetše. O be a se a swanela go leta bošego bjohle, le go leta bošego bja go latela. O bile le Lona thwi nako yeo. O be a le tseleng ya gagwe. O be a ba botša ka Lona.

143 Bjale elelwang, bjale, ka go lebaka la mathomo go be go le lebaka la tau. Yeo e be e le Tau ya leloko la Juda, Kriste. Khuetsšo ya Gagwe Mong ya Bophelo, e tšere lebaka leo. Seo ke *Sebata* sa pele, seo se rago “Maatla,” ao a arabilego ka segalontšu sa motho.

144 Lebaka la go latela e be e le lebaka la pholo, goba lebaka la monamedi wa pere ya ntsho. Le a bona?

145 Bjale, lebaka leo lebaka le la mathomo e be e le lebaka le lešweu, e be e le gore . . . Bjalo ka—bjalo ka ge ka mehla ke kwele batho ba bolela gore monamedi yola wa mathomo, yo mošweu, e be e le maatla a kereke, o ile pele go fenyana. Gomme re hwetša o be a filwe mphaphahlogo, gore yeo e be e le yona. E be e le kereke. E be e le kereke, eupša o ile kae? O ile Roma. Moo ke mo a dirilego. O amogetše mphaphahlogo wa gagwe.

146 Bjale, lebaka la bobedi e be e le—e be e le monamedi wa pere ye khubedu, e gobe e le lebaka la leswiswi.

147 Gomme bjale—bjale, le—le lebaka la go latela, e be e le mo—mo motho, wa lebaka e bego e le monamedi wa pere ye ntsho. Gomme o be a le lebaka la bampshafatši, le a bona, ge se—se Segalontšu seo se boletše. Bjale, monamedi wa pere ye ntsho, yoo e be e le molwalekriste. Eupša yo Motee yo a bego a bolela ka lebakeng leo o be a emetšwe bjalo ka motho, gomme bjoo ke bohla, setswerere, mahlajana. Le a bona? Gomme ga se ba e hwetša, le a bona. Ga se ba bitša . . . Ga se ba mo reela leina. Le a bona? Ba nno re e ile pele.

148 Eupša bjale, ge go etla pele lebaka la ntšhu, leo ke lona leo . . . Modimo ka mehla o swantšha baprofeta ba Gagwe le dintšhu. O ipitša ntšhu Yenamong. Ntšhu e ya godimo kudu, ga go selo gape se ka e kgwathago. Ga a feela godimo kua, eupša o agilwe

bakeng sa maemo ao. Ge a fihla godimo kua, o kgona go bona mo a lego. Batho ba bangwe ba ema godimo kua gomme ga ba kgone go bona mo ba lego, kafao ga go dire botse go fihla godimo kua. Eupša ge o . . .

149 Eupša o dira legokubu go leka go fofa le ntšhu, goba nong, ye tee, e tla rathagana. E swanetše go gatelelwa bakeng sa mo a yago.

150 Bjoo ke bothata lehono, ba bangwe ba rena ga ba fihle go gatelelwa. Re thuthupa ka pela kudu, le a bona, ge re taboga. Gomme, eupša, re swanetše go gatelelwa.

151 Ge o fihla godimo kua, gomme eba le pono ya phišegelo ya ntšhu, go bona se se tlogo, le go tseba o dire eng. Bjale, lebaka la ntšhu le Le utolotše. Bjale re hwetša, lebaka lela la ntšhu le tshepišitšwe ka go Kutollo 10:7 le ka go Maleaki . . . :1, 4. Seo se tla ba ka matšatšing a mafelelo, le a bona, yeo ke nnete, gore e tla ba mo. Go lokile. Hlokomelang.

152 Bjale, moisa yo, re hwetša gore o nametše pere ye tshehla. Tshehla! Oo, nna! Ka morago, hlokomelang ka morago . . .

153 “Maprotestant a dimilione tše masometshela seswai,” bjalo ka ge re tšere go tšwa—go tšwa go *Mpshafatšo ya Letago* ya Schmucker, ya—ya bohwelatumelo bja Roma, bošegong bja go feta. Re hwetša gore, godimo go ya go maraka wa 1500, ke a dumela e be e le, goba lesomeseswai- . . . ga ke elelwe tlwa bjale. Eupša e be e le dimilione tše masometshela seswai di bolailwe, go ipelaetša kereke ya pele ya Roma, Roma. Ga go makatše, o kgona go ekiša yenamong ka go leina la mothofatšo la . . . gomme a bitšwa Lehu. O be a le ka nnete.

154 Bjale, ke Modimo feela o tsebago ke ba bakae a ba hlotšego go hwa semoyeng, ka thuto ya gagwe ya go lwa le Beibele, -thuto ya Lentšu! Ye ke yona a e beilego dimilione tše masometshela seswai go tšhoša, gomme a ba bolaya. Gomme ka kgonagalo, ka kgonthe, dibilione di hwile semoyeng, go thuto ya gagwe ya maaka. Ga go makatše a ka tšea leina la Lehu!

155 Le bona monamedi? Lefelo la pele, bjalo ka molwalekriste, o be a le lehu, le go thoma; eupša o be a se ne molato nako yeo. Morago o amogetše mphaphahlogo, wona wa go menagana gararo; gomme ge a dirile, gona o kopane, Sathane o kopantše kereke ya gagwe le mmušo, gobane o be a le godimo ga bobedi bja tšona nako yeo. Molwalekriste e be e le Sathane, ka sebopego sa motho.

156 Gomme ka gona, gape, Mokgethwa Mateo, ke a dumela ke yona, tema ya 4, e re botša gore—gore. Sathane o išitše Jesu, Morena wa rena, godimo, le go Mo laetša mebušo ya lefase, yona yohle, ka nakwana ya nako, le letago la yona, o e bapaditše go Yena. Gomme o rile . . . Yona, e be e le ya gagwe.

157 Kafao, le a bona, gona, ge a ka kgona go kopanya naga ya gagwe le kereke ya gagwe mmogo, gona monamedi wa pere ye khubedu a kgonne go katiša, kgonthe go lekanela. Le a bona? Therešo! Bjale, gona, re hwetša sephiri sa gagwe fa, ka kerekeng ya gagwe le mmušo.

158 Legato la bone la bodiredi bja gagwe, o bitšwa sebata. Sa pele o bitšwa molwalekriste, le a bona; morago o bitšwa moprofeta wa maaka; gomme o bitšwa sebata. Bjale re mo hwetša fa a bitšwa bjalo ka sebata. Bjale, ke nyaka le hlokomele, yeo ke ka morago ga pere ya bone.

159 Gomme ka go pere ye ya bone, ge le ka hlokomela, bohle. . . Ya pele e be e le ye tšhweu; gomme ka gona ya go latela e be e le eo khubedu; gomme ya go latela e be e le ye ntsho; gomme ya bone, tšohle tše dingwe tše tharo di be di emetšwe ka go yona; gobane, tshehla ke ye khubedu le—le ye tšhweu, gomme kafao, di hlakane mmogo. Le a bona? O . . . E—e be e hlakahlakane yohle ka go pere ye tee ye. Le a bona? Gomme fao o bile nne, goba, gabotse, tše tharo ka go e tee. Gomme yohle e be e hlakahlakane ka go selo se tee sela.

160 Bjale ke le nyaka le hlokomela bone bja tšona. Hlokomelang mmaraaka woo o arogilego, wa nne, wa dipalontshetshere tša semoya. Modimo ke ba bararo. Yo ke nne. O ka go ba bane, fa. Sa pele, molwalekriste, bošweu; wa bobedi, moprofeta wa maaka, bohubedu; wa boraro, moemalegatong wa magodimo le lefase le—le phekatori, bosu, la bone, sebata, pere ye tshehla, Sathane a ragelwa ka ntle ga Legodimo. Le nyaka go bala yeo? Kutollo 12:13, Sathane a ragelwa ka ntle ga Legodimo. Ka gona ka go Kutollo 13:1, 8, o apara nama ka go motho wa sebata.

161 Yena pele ke molwalekriste, feela—feela thuto e bitšwago Nikolaite; morago o ba, go tloga go yeo, go ya go moprofeta wa maaka. Ge a le molwalekriste, molwalekriste o *kgahlanong*. Eng kapa eng e lego kgahlanong le Lentšu la Modimo e kgahlanong le Modimo, ka gore Lentšu ke Modimo. “Mathomong go be go le Lentšu, gomme Lentšu le be le le go Modimo, gomme Lentšu la dirwa nama, Kriste, gomme la dula magareng ga rena.” Gomme bjale o kgahlanong le Lentšu, kafao o ba molwalekriste. Eupša moya o ka se kgone go rwešwa mphaphahlogo; ke ka baka leo a sego a amogela mphaphahlogo. E no ba bora, go se na le mesebe.

162 Gomme ka gona ge a etla, nako ya go rweša mphaphahlogo, nako yeo o ba moprofeta wa maaka wa thuto ya gagwe ya molwalekriste. Le a e hwetša? Ka gona o hwetša tšhoša, ka gore o kopanya maatla a gagwe mmogo, ka gona ga a swanela go kgopela motho. Ke mmušiši wa mmušo; ke mmušiši wa Legodimo. O amogela mphaphahlogo wa go hlatlagana gararo. O itira yenamong kgopolo ya go bitšwa “phekatori.” Moo, ge—ge ba bangwe ba bona ba ehwa morago fale, gomme ba ne tšhelete tsoko, ba nyaka go ba lefela ba tšwe, a ka ba rapelela go tšwa go

yona. Gobane, o na le maatla go dira bjalo; ke *moemalegatong*. Ka kgonthe, ke yena. “O tšea lefelo la Modimo, lefaseng.” Ge seo se se pepeneng bjalo ka se sengwe le se sengwe!

¹⁶³ Re a e hwetša, go e gogela pele go theoga, go kgabola Beibele, le go bala dipalo tša gagwe le se sengwe le se sengwe gape. Yena šo . . . ? . . . thwi morago fa ka go nomoro nne, e sego nomoro tharo. Nomoro nne, le a bona.

¹⁶⁴ Bjale a re phetleng, Kutollo 12. A re nong go bala ye feela gannyane nthatana, gobane re—re tla ba le nako go e dira. Gomme a re baleng Kutollo te—te tema ya 12 gomme temana ya 13. “Gomme iri ya go swana go bile tšhišinyego ya lefase ye kgolo . . .” Aowa, ke bile le—ke bile le lefelo la go fošagala. Ya 13:

Gomme ge trakoni e bone gore o lahletšwe ntle ka lefaseng, o hlomere mosadi yo a tlišitšego pele ngwana wa motho.

¹⁶⁵ Bjale, le a bona, o lahletšwe ntle, ga lefase, gomme a apara nama, bjalo ka ge moya wa molwalekriste o apara nama ka go monna. Monna yola o fetoga go tloga go selo se tee go ya go se sengwe, go tloga go moya wa molwalekriste go ya go moprofeta wa maaka, gomme morago sebata se tla ka go yena.

¹⁶⁶ Feela tlwa boka Kereke e gola; kereke ya gagwe e ile go tloga go—go tloga go molwalekriste go ya go moprofeta wa maaka, gomme, ka go lebaka le legolo le le tlogo, sebata seo se tla tsogago. Kafao, Kereke e tla ka tsela ya go swana, go kgabola tokafatšo, tlhwekišo, le kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, ke Kriste a le ka go batho, feela tlwa. Gomme o na le sekaiphethego sa Yona godimo kua, se . . . le a bona, sekai sa Yona, a ke re. Šole yena, feela tlwa. Yoo ke yena. O ragetšwe go tšwa Legodimong.

¹⁶⁷ Bjale re a hwetša, ka go Kutollo 13:1 go fihla go 8.

Gomme ke eme godimo ga mašabašaba a lewatle, gomme ke bone sebata se tsoga . . .

¹⁶⁸ Bjale, 12 še, moo a ragetšwego ntle. Bjale šetšang.

. . . ke bone sebata se tsoga go tšwa ka lewatleng, se na le dihlogo tše šupa le dinaka tše lesome, gomme godimo ga dinaka tša gagwe mefapahlogo ye lesome, gomme godimo ga hlogo ya gagwe leina la maroga.

Gomme sebata se ke se bonego se be se swana le lepogo, gomme maoto a gagwe . . .

¹⁶⁹ Oo, ge nkabe re bile le nako bjale, re be re tla tšea bošego ka moka, thwi go tšona dika kua, le go bontšha, go e tliša thwi go yena gape. E ka ba mang, bontši bohle ba lena le tseba seo, go tšwa go dithuto tše dingwe.

. . . o be . . . maoto a bera, le molomo wa gagwe . . . molomo wa tau: gomme trakoni e mo fa maatla a gagwe, . . . setulo, le . . . maatlataolo.

170 Huh! Sathane o apere nama! Le a bona?

Gomme ke bone ye nngwe ya dihlogo tša gagwe e . . . gobetše go iša lehung; . . .

171 Gomme pele go theoga, ge re eya, ge le nyaka go, ge le hwetša sebaka go bala go theoga. Aowa, a re—a re baleng feela gannyane nthatana.

Gomme ke bone ye nngwe ya dihlogo tša gagwe bjalo ka ge e be e gobaditšwe . . . lehu; gomme ntho ya gagwe ya go bolaya e ile ya fodišwa: gomme lefase lohle la makala ka morago ga sebata.

172 Le no šetša! Le se ke la be la šetša bokomonisi. Ga se selo eupša sedirišwa, se bapala ka diatleng tša Modimo, go le thuša letšatši le lengwe go hwetša, “go lefeletša madi,” bjalo ka ge re tla fihla gosasa bošego. Le a bona?

Gomme ba rapela trakoni . . .

173 Trakoni e be e le mang? Sathane. A ke nnete? “Trakoni ye khubedu.” Go lokile.

. . . ye e filego sebata maatla (moo a hwetšago maatla a gagwe, le a bona): gomme ba rapetše sebata, ba re, Moka sebata ke mang? ke mang a kgonago go lwa le yena?

Gomme o filwe molomo wa go bolela dilo tše kgolo tša maroga; gomme maatla a filwe go yena go tšwelapele dikgweedi tše masomenne le pedi.

Gomme o butše molomo wa gagwe ka maroga kgahlanong le Modimo, (Ke lena bao, le a bona. Go lokile.) . . . go rogaka leina la gagwe, (go mo fa thaetlele) . . . tabarenekele ya gagwe (e lego lefelo la bodulo la Moya wo Mokgethwa), . . .

174 Go e dira lefelo ka Roma, Toropokgolo ya Vatican. O ka no ya pele go theoga:

. . . le bona ba ba dulago legodimong.

175 O ba rogakile, ka go re ba be ba le baboelanyi.

Gomme go filwe go yena go dira ntwala le bakgethwa (gomme o dirile), le go ba fenya (o dirile): . . .

176 A ba tšhuma koteng! A ba leša ditau! Gomme a ba bolaya ka tsela ye nngwe le ye nngwe a bego a ka kgona!

. . . gomme maatla a filwe go yena godimo ga merafe yohle, . . . maleme, le ditšhaba.

177 Ga se nke ya ke ya ba ka tsela yeo ka Roma go fihlela Roma ya bohetene e fetoletšwe ka go Roma ya bomopapa, gomme maatla a Katoliki a phatlaletše le lefase, a dirile kereke ya Katoliki ya lefasešekelele.

Gomme bohle ba dulago godimo ga lefase ba tla mo rapela, bao maina a bona a sego a ngwalwa ka pukung. . .

178 “Le se kgwathe Oli le beine ya Ka!” Le a bona?

Gomme bohle ba dulago godimo ga lefase ba tla mo rapela, bao maina a bona a sego a ngwalwa ka go puku ya bophelo ya Kwana e hlabilwego go tloga motheong wa lefase.

Ge motho e ka ba mang a ne tsebe, a a kwe.

Yo a etagopele go ya bothopša o tla ya bothopša: yo a bolayago ka tšhoša o swanetše go bolawa ka tšhoša. Mo ke kgotlelelo le . . . tumelo ya bakgethwa.

179 Bjale, re bile le yena a etla, bošegong bja go feta, ka tšhoša ye kgolo ya gagwe, go bolaya.

180 Re hwetša gore o bolawa ka tšhoša, le yena, tšhoša ya Lentšu. Lentšu la Modimo, le bogale, tšhoša ya magalemabedi, le mmolaya, le mmea thwi fase. Letang go fihla yona Medumo ye Šupago e kwatša digalontšu tša Yona go sehlopha sela ka kgonthe se ka kgonago go tšea Lentšu la Modimo le go Le neela kua, Le tla segaganya le go ripa. Gomme ba ka kgona go tswalela magodimo. Ba ka kgona go tswalela se, goba go dira sela, eng kapa eng ba nyakago go e dira. Letago! O tla bolawa ke Lentšu le le tšwago molomong wa Gagwe, ke le bogalegone go feta tšhoša ya magalemabedi. Ba ka kgona go bitša ditone tše dibilione tše lekgolo tša dintšhi ge ba nyaka. Amene. E ka ba eng ba e bolelago, e ya go direga, gobane Ke Lentšu la Modimo le etšwa molomong wa Modimo. Ya. Amene. Modimo, ka mehla, Ke Lentšu la Gagwe, eupša ka mehla O šomiša motho go Le šoma.

181 Modimo a ka be a biditše bakeng sa tšona dintšhi, tlase kua ka Egepeta, eupša O rile, “Moshe, woo ke mošomo wa gago. Ke tla no go botša gore o dire eng, gomme o ye o e dire.” O dirile seo ka botlalo. Le a bona? A—A ka be a kgethile le—le letšatši go di bitša, A ka be a kgonne go dira ngwedi go e bitša, goba phefo go e bitša. Eupša, O—O rile, “Moshe.” Yeo—yeo ke . . . O kgetha motho. Go lokile.

182 Bjale re hwetša fa, gore Sathane yo, ka morago ga go ragelwa ka ntle ga Legodimo, o apere nama ka boyena ka go sebata. Gomme bjale ke sebata; molwalekriste, moprofeta wa maaka, gomme bjale sebata. Gomme o filwe leina la Lehu! Gomme Hele e a mo latela! Sathane ka botlalo, godimo ga terone ya gagwe! Oo, nna! Lefaseng, ke Sathane, moemedi, mo lefaseng, gore bjale ke hlogo ya mebušo ya lefase, yona mebušo ya go swana ye a e bapaditšego go Morena Jesu ka go Mateo 4. Sathane bjale o ba kgoši ya go tlala.

183 Bjale, se se direga moragwana. Ke moprofeta wa maaka bjale. O tla ba sebata, ka morago ga lebakana, ge a roba

kgwerano ya gagwe kua le Bajuda. Le tseba ka mo re. . . Go lokile, hlokomelang bjale, o tla fiwa pelo ya sebata, ka nako yeo, gomme Sathane o tla apara nama yenamong. Gobane, ge Kereke e rotoga, Sathane o lahlelwa ntle. Le a bona? Le a bona? E dirilwe, gona, ke, go bea molato gohle ga gagwe go fedile. Le a bona? Bjale, ge feela. . .

184 Lebelelang, ge feela Mmoelanyi a sa le godimo ga Terone, Sathane o kgona go ema kua le go bea molato, gobane ke moemedi wa lehlakore le lengwe. Ke molwantšhi wa Kriste. Gomme Kriste o. . . O eme kua, mo—mo—mo molwantšhi o eme kua, o re, “Eupša, ema! Adama o wele! Adama o dirile se! Ke mo fentše. Ke dirile mosadimogatša wa gagwe go dumela maaka. Gomme O rile o tla lahlwa ka ona. Ke na le ona!”

185 Eupša Mmoelanyi šo o eme fale, amene, Molopolodi wa Lelokgauswi, amene, o ema fale ka Madi ao a kgonago go tšea pelo ya modiradibe yo mobemobe le go e fetola. Mmoelanyi o godimo ga Terone. Ee, mohlomphegi.

Sathane o rile, “Eupša ba molato!”

A ka kgona go re, “Ga ba nao.”

186 Clorox yela e utolotšwe, goba e dirilwe, go tloša patso, go ntšha mmala ka go enke goba patso e ka ba efe. Ba e hweditše. E tla e roba go fihla o ka se tsoge wa e hwetša gape. E ya morago go digase, le tselo yohle morago go seetša sa khosmiki. Gomme go feta dimolekule le se sengwe le se sengwe gape, go fihla e retologela morago go setlogo moo e tšwago gona. Ke tlholo. Bile. . . Tlholo, e ile ya swanela go tšwa go Mohlodi. Eupša dikhemikhale tšohle tšeo di tšweleditšwego le go bewa mmogo, di thubegile, gomme tšeo e no ba tšohle di lego go yona. Ga go sa le selo sa yona. Ebile le sona—sona seela meetse a lego, se hlakane le Clorox, e lego melora.

187 Amene! Letago go Modimo! Yohle e hlwekile. Seo ke se Madi a Jesu Kriste a se dirago go ngwana wa Modimo wa therešo, ge a ipolela sebe sela le go ema kua, a lokafaditšwe ka go ya Gagwe. . . Kgaogelo! Bobotse! Ebile ke ye kgolo kudu go fihla Modimo a rile, “Ebile ga ke kgone go e elelwa gape. Gomme yena ka go felela ke morwa wa Ka.”

188 “Ruri, Ke re go lena, ge le re go thaba ye ‘šuthišwa,’ gomme la se belaele pelong ya lena, eupša dumela go se o se boletšego, o. . . tla tla go phethega. O ka kgona go ba le seo o rilego se tla ba.” O morwa yo a lopolotšwego. Amene! Ke a tseba seo ke therešo.

189 Ke bone dihlorana go tšwelela mošola, ka makga a tshela a go fapana, ao ke a tsebilego, gomme e sego go feta ke tla be ke dutše fa. O no ba bjalo ka. . . A ka kgona go hlola dihlorana go swana le ge A kgona go hlola dintšhi, goba digwagwa, goba e ka ba eng gape. Yena, Yena ke Modimo, Mohlodi. Nnete! Gomme ge go se motho yo a hwago. . .

¹⁹⁰ Eupša ge sebe sela sa ba ba hwago se ipoletšwe le go lahlelwa ka go Clorox yela ya setlošadipatso sa Jesu Kriste, E tloša patso ya sebe sohle. Yena ga se a otswafatšwa ka go seka, ntle le sebe, ntle le phošo. “Yo a tswetšwego ke Modimo ga a dire sebe, ka gore a ka se kgone go dira sebe.” Setlošadipatso se eme gare ga gagwe le Modimo. Se ka tsoge sa fihla kua bjang, ge se se roba le go se romela thwi morago go yo motee a se fapošitšego! Amene!

¹⁹¹ Fše! Ke ikwela bodumedi. Ke—ke a le botša, ke hwetša ditutuetšo bjale ge se se thoma go utolla.

¹⁹² Hlokomelang, Sathane ka botlalo, godimo ga terone ya gagwe. Ee, mohlomphegi. O e bapaditš go Modimo, o e bapaleditše Morena wa rena. Šo yena, o dutše mo, ka pelo ye ya sebata ka go yena. Bjale, motho šo, sebata, diabolo yo a aparego nama. O dira go bonagala ga gagwe fa mo lefaseng, ka tlase ga go itiriša ga maaka. Oo, nna, joo! Ka tlase ga boitirišo bja maaka bja Lentšu la therešo, o itswalanya yenamong le Lentšu.

¹⁹³ O dirile feela selo sa go swana seo sa gagwe—sa gagwe sekai se se dirilego, e bego e le Judase, mengwaga ye dikete tše pedi ya go feta. O dirile eng? Judase o tlile ka gare, bjalo ka modumedi, a le diabolo go tloga mathomong. “O tswetšwe e le morwa wa tahlego.” Ga se a gogela selo godimo go Jesu, ka gore O mo tsebile go tloga go ona mathomo; amene, ka gore O be a le Lentšu. Go lokile. Gomme, elelwang, Judase o tšere lefelo bjalo ka ramatlotlo, gomme o wele ka tšhelete.

¹⁹⁴ Kereke ya letšatši le e dira bjalo! Kereke ya Katoliki, bjaloka ge re hlokometše bošegong bja go feta, e lefiša bakeng sa dinobena, e lefiša bakeng sa dithapelo, gomme e lefiša bakeng sa se sengwe le se sengwe. Go nyakile go swana, gomme e wetše selo sa go swana go barwedi ba kereke ya Katoliki, e bile Maprotestant. Selo ka moka se phuthetšwe godimo ka tšhelete. Moo ke mo Judase a welego, gomme mo ke mo a welego, gomme moo ke mo Maprotestant ba welago.

¹⁹⁵ Šetšang, o nametše pere ye tshela bjalo ka ge a tšwelela go go namela ga gagwe, go namela go ga mafelelo. O godimo ga ya gagwe ya mafelelo bjale. Bjale, seo ga se ka letšatšing la rena. Seo se tla ba tlase. Ke Lehuto, le boleletšwe pele. Ka gore, le a bona, Kereke e šetše e ile godimo ge se se direga. Ge Kriste a tšwelela mo lefaseng, bjalo ka—bjalo ka—bjalo ka . . . Moisa yo o a tšwelela, gomme o ba ka go felela, ka go felela diabolo; go tloga go molwalekriste, tsela yohle go theoga, ka moprofeta wa maaka, morago ka go sebata, diabolo yenamong. Gomme o nametše pere ye tshela, e beilwe mebala gohle godimo, gomme e hlakane le mehuta yohle ya mebala, go mo dira yo mosehla le go bolaya.

¹⁹⁶ Eupša ge Morena wa rena a tšwelela fa mo lefaseng, O tla be a nametše pere ye tšhweu leswele. Gomme O tla ba ka go felela, ka botlalo, Imanuele, Lentšu la Modimo le apere nama ka go Monna.

Le a bona? Seo e no ba phapano ye ntši e lego ka go bona. Yeo ke phapano ya bona.

197 Hlokomelang, molwalekriste o godimo ga pere ye tshempla, mebala ya go hlakahlakana. Pere ke sebata seo se emelago maatla. Maatla a gagwe ohle a hlakahlakane. Gobaneng? Ke dipolitiki, ke—ke maatla a bosetšhaba, ke maatla a bodumedi, ke maatla a letimone. Ke yohle mehuta ya maatla e hlakahlakane mmogo, ya go tswakana, pere ye tshempla e bego e le. O na le yohle mehuta ya maatla.

198 Eupša ge Jesu a etla, ke godimo ga pere e tee ya mmala wa go kgwahla, Lentšu. Amene!

199 Ye e hlakanya mebala ya yona, wa bohubeu, bošweu, boso; mebala ye meraro ka go e tee, e emetšwe ka go e tee. Gomme maatla a mararo a emetšwe ka go e tee; pere ye tšhweu, pere ye ntsho, pere ye khubeu. Gomme mefapahlogo ye meraro, ka go o tee. Le a bona? Kgontha.

200 Ke bone mphaphahlogo, nnamong; ke eme, oo, bokgauswi *bjoo* gomme ka o lebelela. Ga se ba ke ba ntumelela go fihla go wona, ka baka la galase, godimo ga wona. Kafao o be o le fao, senotlelo se segolo godimo ga wona, o dutše ka kheising; mphaphahlogo mohlatlaganagararo. Kafao ke a tseba ke therešo. Uh-huh. Kafao o be a le fao, mphaphahlogo mohlatlaganagararo, moemalegato: legodimo, phekatori, le lefase.

201 Maatla a mararo a kopane mmogo, le a bona, ohle a hlakahlakane ka go mmala, tshempla. Lehu le boletše ka go selo ka moka; sepolitiki, le—le bodumedi, le—le maatla a matimone, a hlakane mmogo. Dipolitiki, ke kgoši ya dipolitiki, Sathane ke yena. Setswerere! Fše! Nnete. Le se ke la leka go mo feta ka bohlale. Nno—nno tshelang Morena. Yeo ke phetho.

202 Bjalo ka ge ke, tšohle, ke ile go e kgabola pele. Bohle ba ditswerere, dithuto le dilo boka tšeo, di tšwa lehlakoreng la phošo. E nong go e latela ka Lengwalo, hwetšang ge eba yeo ke nnete. Latelang bana ba Kaine gomme le bone se ba bilego. Ka gona latelang bana ba Sethe, bonang se ba bego ba le sona. E sego ka fao ke thekgago go hloka tsebo, le ga nnyane. Aowa, mohlomphegi. Eupša o tšea motho e ka ba mang, go se kgonege, wa Beibele, ga se gantši kudu . . .

203 Gomme go ne yo mongwe a bitšwago Paulo, yoo a bego a le monna wa setswerere, gomme o rile o ile a swanela go lebala se sengwe le se sengwe a bego a se tseba, gore a tsebe Kriste. O rile, “Ga se ka tsoge ka tla go lena ka mantšu a go gokagoketša a bohlale bja batho, eupša ke tla go lena ka Maatla a tsogo ya Kriste.” Yeo ke nnete, Maatla a Moya wo Mokgethwa!

204 Lebelelang ba bangwe. Ba bangwe ba bona ebile ga se ba tseba seatla se setona go sa ngele. Gomme—gomme, oo, lebelela

tlase go kgabola lebaka la baprofeta, le moo ba tšwago gona, le go ya pele. Le bona se ke se rago?

205 Le a bona, ke setswerere, bohlale, le bohlale. Bohlale ke tlwa sona selo seo se go tlošago go Modimo.

206 O be a na le maatla a mararo, goba a mararo—a mararo mafelo a taolo: lefase, Legodimo, le phekatori.

207 Ke yena, ka boyena, thrinithi. Seo ke se a dirilwego ka sona. Gomme o otlala ka go thrinithi. Maatla a gagwe a ka go thrinithi. Mphaphahlogo wa gagwe o ka go thrinithi. Pere ya gagwe e ka go thrinithi. Seo a lego sona, thrinithi; maatla a thrinithi, mphaphahlogo wa thrinithi, pere (a e nametšego) ya thrinithi; yeo ke ya diofisi, nne gape, le a bona, nne gape. Go lokile.

208 Magato a mararo a bodiredi bja gagwe, go mo dira motho yo motee, Sathane a a apare nama. Magato a mararo a bodi- . . . molwalekriste, moprofeta wa maaka, le sebata. Tšona tše tharo, di a kaya, le a bona. Bjale go na le mehuta ye meraro, bjale, fao go a mo dira.

209 Modimo, Modimo o itira go tsebja Yenamong, le yena, ka meetse, Madi, Moya; go dira Mokriste morwa wa Modimo, ka Lentšu la Modimo. Le a bona? Gomme maatla a mararo a a mo dira diabololo. Le a bona? Oo, Ye mo, ke meetse, Madi, le Moya, e lego tša Modimo. Gomme seo ke dipolitiki, bodumedi, le maatla a matimone, a hlakane mmogo, go mo dira diabololo.

210 Go Tla ga Kriste la mathomo, la go hwa. O tla makga a mararo. Kriste o ka boraro. Le a bona? (Šetšang ka fao a tlogo; ke yena ba bane.) Šetšang Kriste. Go Tla ga pele, O tla a le wa go hwa, go tšwa madi le go hwa. A yeo ke nnete? Yeo ke go tla ga Gagwe la pele. Go Tla la bobedi ke Tlhatlogo; re kopana le Yena mafaufaug, go se hwe. Go tla ga Gagwe la boraro, Ke Modimo yo a aparego nama. Amene! Modimo, Imanuele, go rena lefaseng! Yeo ke nnete, ba bararo feela.

211 Legato la bone la monamedi, šetšang. Legato la bone la monamedi yo o bitšwa Lehu. *Lehu* le ra “karogano ya Gosafelego go tloga go Modimo.” Seo ke se lehu le se rago, go ba Gosafelego go arogantšhwa go tloga go Modimo.

212 Bjale, ge re beile moisa yo ntle, tlelase, ge re bontšhitše ka Beibele, yo moisa yola a lego; gomme ebile re tšere dithaba, lefelo le mogohle, feela ka go tsenelela tlwa, thwi go ya pele go theoga. Gomme bjale o bitšwa, ke ntšhu, “Lehu.” Seo ke se A mmitšago. Elelwang, fa, le a bona, lehu ke karogano ya Gosafelego.

213 Elelwang, bakgethwa ga ba hwe. Ba a robala, e sego go hwa. “Yo a kwago Mantšu a Ka, gomme a dumela go Yena yoo a Nthomilego, o ne Bophelo bjo Bosafelego.” Yeo ke nnete. “A ka se tle kahlolong; o fetile lehung go ya Bophelong. Ke nna Tsogo le Bophelo,” go boletše Jesu. “Yo a dumelago ka go Nna, le ge a hwile, go le bjalo o tla phela. Gomme mang le mang a phelago

gomme a dumela go Nna a ka se tsoge a hwa.” Latsaro, o hwile? “O robetše.”

214 “Se boifeng, mosetsana ga se a hwa, eupša o robetše.” Ba Mo segile wa go kwera. A yeo ke nnete? Oo, nna! Le a bona, bakgethwa ga ba hwe.

215 Karogano go tloga go Modimo ke lehu, lehu la Gosafelego. Gomme moisa yo o bitšwa “Lehu,” kafao tlogang go yena. Ke eng yona? Ya go kगतlofatšwa, tshepedišo ya mokgatlo; ya pele, nomoro ya pele, kereke, ya go kगतlofatšwa, gomme ge a tšere kwe—kwe kwešišo ya Constantine, ka go Khansele ya Nicaea.

216 Re tlišitše bona basadi, bošegong bja go feta, le go bontšha ka fao gore Efa, monyalwa wa mathomo, pele monna wa gagwe a ka tsoge a fihla go yena, o wele, ka gosedumele Lentšu la Modimo ka Edene. Monyalwa wa semoya yo a tswetšwego ka Letšatši la Pentecost wa Kriste, pele A be a ka kgona go fihla go yena, go diregile eng? O wele, ka Roma. Eng? O lahlegetšwe ke bokwala bja gagwe bja Lentšu, bakeng sa thutotaelo. Amene. Oo, nna!

217 Ke—ke—ke ikwela go hlabošega gape go etla godimo ga ka, ee, mohlomphegi, go nagana ka seo. . . . Ga ke re go dira go hlanya. Ga ke re seo. Eupša ke no. . . . Ga le lemoge se seo se se dirago go nna. Ke be ke dutše ka go se lebaka la matšatši a mane bjale. Feela. . . . gomme e no ba ke swanetše go bolela se sengwe, mohuta wa go ntira ke ikwele motho gape. Le tseba se ke se rago. Ya. Go lokile. Thoma go bolela ka mokgwa woo, gomme o bona dipono di šwalalana gohlegohle lefelong. Yeo ke nnete. Le a bona, ke ka lebaka leo ke bolelago se sengwe go ikhwetša nnamong morago gape, le go šikinyetša morago gape. Le a bona?

218 A le kile la ntemoga ge ke na le mothalo wa go hlatha? Ke tla bolela se sengwe, se tla dira batho go sega; gona ke tla bolela se sengwe, go dira batho go goeletša; morago ke tla bolela se sengwe, go ba dira ba befelwe. Ke na le se sengwe se bonwe ntle. Gomme ke tla bolela se sengwe, go bona ka fao se tšeago, gona ke bona ke mohuta ofe wa seetša o lego godimo ga bona, se se diregago. Ka gona ke tseba mo se lego, gomme ke tseba ge eba Se a bitša goba aowa. Ge e se. . . . O dula fale, modumedi wa mmapale, go lokile. O a ba bitša, gona, o re, “Wena, *Semangmang*.” Le a bona.

219 Gomme ge o etla fase, Moya o thoma go tlotša, gona o thoma go bona go phadima go etla mogohle, le a bona, ka mokgwa woo, go dikologa, go dikologa kamora. Kafao, ke ka lebaka leo ke bolelago se sengwe, mohuta wa go thoma morago gape, go thoma go tloga ka boswa gape, le a bona.

220 Ge e sa le go tloga Lamorena la go feta, ke no dula thwi ka kamoreng, go no rapela, yeo ke phetho, le ka tlase ga tlotšo. Gomme ke a tseba Se se lokile. Ge le dumela Modimo, ke a tseba le a dira, le no šetša mo mafelelong a beke. Uh-huh. Le a bona? Le a bona? Go lokile. Le a bona?

221 Bjale, lehu le ra karogano ya Gosafelego go tloga go Modimo. Gomme elelwang, bjale, bakgethwa ga ba hwe.

222 Elelwang, monyalwa wa gagwe o be a filwe pere ye tshehla, mo . . . ke ra, monamedi yo o be a filwe pere ye tshehla, go—go ya pele le yona. O be a filwe pere ye—ye ye tshehla, go ya pele le yona. Gomme o nametše pere ye tshehla, ya lehu. Bjale re tseba se seo se bilego. Re a tseba ke kereke efe yeo e bilego.

223 Gomme elelwang, bošegong bja go feta, o be a no se be “seotswa,” o be a le “mmago bommalegogwana.”

224 Gomme re hwetša, gore se se mo dirilego seotswa, e bile, mosadi yo e lego mohuta woo wa mosadi. Ke no ba . . . Ke lentšu la mpapatla, go bolela magareng ga batheeletši ba go hlakahlakana. Eupša Beibele e bolela seo, le a bona. Kafao, gona, re a lemoga gore yoo ke—yoo ke mosadi yoo a phelago go se rereše go dikeno tša gagwe tša lenyalo. Gomme le a bona, o swanetše go ba, o re yenamong, o ipitša yenamong, “Kgošigadi ya Legodimo.” (Yoo e tla ba Monyalwa wa Modimo. Modimo ke Kriste.) Gomme re hwetša gore o dira mabohlotlolo, gomme o dira dikgoši tša lefase go dira mabohlotlolo, le bohle banna ba bahumi, le banna ba bagolo. Lefase lohle le ile ka morago ga gagwe. Le a bona?

225 Gomme ka gona re hwetša gore o tšweleditše barwedi ba bangwe, gomme ba be ba le bommalegogwana. Mmalegogwana ke eng eupša seotswa, selo sa go swana; sehlotlolo, mabohlotlolo, bobbe, mabootswa, go dira. Ba dirile eng? Ba kgatlofaditše, ba hweditše tshapedišo, ba rutilite ditshepedišo tša madirwa ke motho, Pentecost le sehlopha sohle!

226 Bjale, le se dumelele letswalo la lena—la lena go rothela fase ka potleng ya lena, Pentecost. A ke le botšeng se sengwe. A re lebeleleng selo thwi ka sefahlegong. Re thari kudu go theoga tsela bjale, go ya go goga matswele. Lebelelang mo.

227 Re phela ka go Lebaka la Kereke ya Laodikia. Gomme leo e be e le lebaka la kereke la go nyefola kudu go ohle ka moka ga ona, le bolelo, gomme le letee le nnoši leo Kriste a bego a le ka ntle, a leka go tsena ka gare. Gomme woo ke molaetša wa Pentecostal o yago, o rile, “Ke humile!” Šaatena, o be o diila, pele. Bjale ka kgonthe o humile, le a bona. “Ga ke hloke selo!” Gomme—gomme, oo, se o bego o le sona!

228 O rile, “Le a ponoka, le a nyamiša, le foufetše, le a diila, le madimabe, gomme ebile ga le tsebe.”

229 Bjale, ge monna a ka be a hlobotše, ntle fale mo mokgotheng, gomme a e tsebile, gobaneng, o tla leka go ithuša yenamong. Eupša ge a—ge a sa e tsebe, gomme o ka se mmotše phapano, gona o ka seemong se sebe. Modimo eba le kgaogelo godimo ga gagwe. Nnete. Hlokomelang. Oo, nna!

230 Bjale, elelwang, molwalekriste yo, yenamong, e lego motho; monyalwa wa gagwe, e lego kereke ya gagwe, “o filwe sebaka sa

go sokologa, gomme ga se a ke a e dira,” ka lebakeng leo la kereke, Thiathira. Le a e elelwa? A le ka kgona . . . ?

231 Gabotse, a re boeleng morago feela motsotso. Go ka se re gobatše go ya morago feela motsotso. A re yeng morago, bakeng sa tema ya 2, feela motsotso. Re tla no e bala, tema ya 2 ya . . . bjale, Thiathira. Bjale šetšang se, feela thwi ka pela bjale. Nna, re no ba kgauswi le nako ya go tswalela, gomme ga se ra thoma. Eupša, hlokomelang, Thiathira. Bjale, e thoma go temana ya 18 ya—ya tema ya 2.

. . . go morongwa (yoo ke motseta) wa kereke ka Thiathira ngwala; Dilo tše di boletšwe ke Morwa wa Modimo, yo a nago le mahlo a gagwe boka dikgabo . . . gomme maoto a gagwe a bjalo ka mphiri wo mokaone;

Ke tseba mediro ya gago, le lerato la gago, le tirelo ya gago, le tumelo ya gago, . . . kgotlelelo ya gago, le me mediro; gomme o swanetše go ba go feta . . . gomme ya mafelelo go ba go feta ya mathomo.

Go le bjalo ke na le dilo di se kae kgahlanong le wena, gobane o tlogela mosadi yola Isebele, . . .

232 Ke lena bao. Le a mo tseba, ka Beibeleng. O be a le mosadi wa Ahaba. Gomme mosadimogatša šo, kereke, Isebele, mosadimogatša wa moprofeta wa maaka, yo a swanetšego go ba moprofeta wa mmapale wa Modimo, mopapa; nnete, moprofeta wa mmapale le mosadimogatša wa gagwe, Isebele. Bjale, Ahaba o be a swanetše go ba Mojuda wa mmapale, eupša o be a le legwaragwara, le tseba seo, gobane mosadimogatša wa gagwe o nno mo hlahla ka tsela e ka ba efe a nyakilego. Re a hwetša, Isebele o tšea tšhelete ya gagwe gomme o hlahla ba ka tsela ye ba nyakago, le bona.

. . . yo a ipitšago moprofetagadi yenamong, (le a e hwetša?), go ruta le . . . go gatelela bahlanka ba ka (le a bona, gore thuto ya Isebele e nno swiela naga) go dira mabohlotlolo le . . . go ja dilo tše di hlabetšwego go medingwanaya maitirelo.

. . . Ke mo file sekgala go sokologa (le a bona?) go mabohlotlolo a gagwe; gomme ga se a sokologe.

233 Šetšang temana ye ya go latela.

. . . Ke tla mo lahlela ka malaong (yeo ke hele), le bona bao ba dirago bootswa le yena go ditlaišego tše kgolo, . . . (Yeo e ya ka go Tlaišego ye kgolo. E sego Kereke, bjale.) . . . ntle le ge ba sokologa medirong ya bona.

234 Bjale šetšang, fa.

. . . Ke tla bolaya bana ba gagwe (bommalegogwana ba gagwe) ka lehu (lehu la semoya); . . .

235 Le a e dumela? Leo ke Lentšu. “Ke tla ba bolaya ka lehu.” Gomme ge ba bolailwe, ba arogane ka Gosafelego. Go lokile. Elelwang, O mo file sebaka go sokologa.

236 Lebaka la Thiathira e be e le lebaka la leswiswi. Monamedi wa pere ye ntsho o otletše ka go nako yeo, ge dimesa tšohle le se sengwe le se sengwe di swanetše go lefelwa, le dithapelo, le—le dinobena, le go ya pele. Bjale bonang pere ya gagwe ye ntsho, nako yeo, morago ga ge a ganne go sokologa ka Thiathira, (eng?) o fetola go namela ga gagwe go tloga go pere ye ntsho go ya go ye nngwe ye tshela, lehu, bakeng sa bodiredi bja gagwe bja mafelelo.

237 Bjale, nka no fa motho ka motho go šikinyega go gonnyane fa. Go gana Modimo, go gana pitšo ya Modimo, o tla e dira nako ya mafelelo nako ye nngwe. Gomme, go no swana le ge kereke yela e dirile, go fedile. Modimo, kgotlelelo, ka mehla go ka se sa buša go motho. Le a bona?

238 Gomme ge a Le ganne, gomme a ganne go Le amogela, ka gona a fetola gomme a ya . . . Gomme bjale o na le leina le le bitšwago “Lehu,” karogano. Modimo o rila, “Ebile Ke tla tšea bana ba gagwe, Maprotestant, gomme yo mongwe le yo mongwe wa bona Ke tla mmolaya ka karogano ya Gosafelego.” Ke lena bao, Lebaka la Thiathira, lebaka la leswiswi. Pere ya gagwe ye ntsho bjale e retologa go ba lehu, bakeng sa bodiredi bja gagwe bja mafelelo.

239 Le bona ka fao mabaka a kereke a tsenelanago le Mahuto? Feela go phethagala. Gomme re a tseba Ke nnete. Moya wo Mokgethwa ga o dire phošo. O re file bohlatse bjo bogolo, nako ya mafelelo, ge re na le mabaka a a kereke a fedile morago kua, le a tseba.

240 Le bona go rata, go pelofala ga Modimo! Pele A neela kahlolo godimo ga gagwe, O mo file lefelo go sokologa. Gomme ke ka Leina la Morena ke bolelago se: O file kereke ya Protestant selo sa go swana, gomme a ka se e dire. Molaetša o šikinyegile mogohle, gomme a ka se e dire. O ya go ba le dithutotaelo le dithutotumelo tša gagwe mong, ga ke kgathale o Le hlaloša gakaakang.

241 Bjalo ka ge ke boletše kua ka Chicago, letšatši le lengwe, pele ga badiredi ba bantši go feta go le batho ba ba dutšego mo! Gomme kua ba nkgatile sephintshane, ka Thuto, peu ya sephente le dilo tše dingwe tše. Ke rila, “Yo mongwe tšea Beibele ya gago, gomme o tle mo gomme o eme kgauswi le nna nako yeo.” Gomme ga go yo a boletšego selo.

242 Tommy Hicks o rila, “Ga—ga se ka ke ka kwa Leo ka mkgwa woo pele, Ngwanešu Branham. Ke nyaka tše makgolotharo tša ditheipi tšeo. Ke ya go di romela go badiredi bohle ba ka.”

243 Go be go le e ka ba masometlhano, goba masomešupa tlhano, ba rila, “Ke tla tlase kua go kolobetšwagape.” A ba tlile? E sego

le yo motee wa bona. Gobaneng? O ba file sekgala go sokologa! Gomme O tla lahlela bana ba gago lehung, lehu la semoya.

244 Re tla topa yeo gosasa bošego, Morena ge a rata, goba Mokibelo bošego, go Dikotlo tšeo di fetago godimo. Le šetše se se diregago fao.

245 Boka A e fa Egepeta, O fa Egepeta lefelo go sokologa. Gomme kotlo yela ya mafelelo e be e le eng? E be e le lehu.

246 Yeo ke kotlo ya mafelelo yeo e bethilego kereke ya Pentecostal, ke lehu la semoya. O hwile. Seo se Leineng la Morena. O hwile semoyeng. O mo file lefelo go sokologa, gomme o Le ganne. Bjale o hwile. A ka se tsoge a tsoaga gape.

247 Gomme bona batho ntle kua, ba leka go tliša ka gare Maepiscopalian le baprista, le go ya pele, le go ba bitša, “Mokgethwa Tate *Semangmang*.” Gobaneng, ba swanetše go lewa ke hlong bonabeng. Motho o kgona go fofala bjang! A Jesu ga a bolele? Ge kgarebe yela ya go robala e etla go reka Oli, ga se a E hwetša!

248 Yo mongwe le yo mongwe, o kwa batho ba re, “Ke na le Moya wo Mokgethwa. Ke boletše ka maleme.” Eupša ga ba nyake go tla tikologong ya kereke boka ye. “Oo, le a tseba, ga ke dumele ke nyaka go ya go dikologa lefelo boka leo.” Gomme gona o re o ne Moya wo Mokgethwa?

249 Eupša le nyaka ditsela tša lena tša seriti. Le nyaka go dula ka Babilonia gomme le sa ipshina ka ditšhegofatšo tša Legodimo. O swanetše go dira kgetho ya gago. O ka se kgone go dula ntle kua ka lefaseng le go direla Modimo ka nako ya go swana. Jesu o rile o ka se kgone go hlankela Modimo le mamona. Kafao ge o ka se letele. . .

250 Ge ka kgonthe o phološwa, o tla ipshina ka dikopano moo Moya wo Mokgethwa o iponatšago Wonamong le go bontšha gore Lentšu la Modimo le bjalo.

251 Yo mongwe o rile, “Batho ba dira lešata le lentši kudu. Le ntira ke tšhoge.” O tla ba le letšhogo ge o ka fihla Legodimong. Gomme le no nagana, ge bohle ba bona ba le fale, gona go reng ka yona? Oo, nna! Ka fao Morena a nyakago go hwetša. . .

252 Yena o pelofetše, go swana le ge A bile ka matšatšing a Noage. O lekile thata. O tlaišegile botelele, lebaka la mengwaga ye lekgolo le masomepedi, go ba dira ba sokologe. Ga se ba ke ba e dira.

253 Ka matšatšing a Egepeta, O rometše dikotlo le se sengwe le se sengwe gape. Ga se ba ke ba e dira.

O rometše Johane. Ga se ba ke ba bowa.

254 O rometše Jesu, go hwa, go phološa sehlopha ka moka seo se tla kwago Lentšu.

255 Gomme bjale, ka matšatšing a mafelelo, O tshepišitše gape gore O tla romela Molaetša go Mmiletša ntle, le go bušetša Tumelo ya setlogo morago go Lona, morago go Lentšu. Gomme ba ka se Le amogele. Ba na le thutotaelo, ka go dithutotaelo le dithutotumelo tša bona, go fihla ba sa Le nyake. Oo, ba nagana ge ba bile le . . . ge Morongwa a sepeletše tlase; eupša Modimo ga a dire seo.

256 O tšea se sengwe sa go hloka tsebo le bošilo, se sengwe seo se sa tsebego le ge e le boABC ba gago goba—goba se sengwe le se sengwe. Gomme ka gona O tšea mohuta woo wa motho, ka gore A ka kgona go tšea se sengwe se e sego selo gomme ka gona a šona ka sona. Ge feela se sengwe se nagana ke bona se sengwe, gona ga ba kgone go dira selo ka sona. Ka mehla o dirile seo. Ga wa swanela go ba selo, go ba yo mongwe le Modimo. Oo, nna!

257 Hlokomelang, go le bjalo, “O mo file sekgala sa go sokologa, eupša ga se a ke a e dira.”

258 O e dirile gape; a ka se e dire. Go gana ga gagwe, tsela, go mo dira, goba, go gana ga gagwe go dira tsela ye e phethagetšego go Sathane go tla ka go yena le go apara nama. Yeo ke nnete. Go apara nama thwi ka go yena, gobane o ganne Lentšu. Gomme seo ke tlwa selo sa go swana seo kereke ya Protestant e bago, mmalegogwana, ke ka gobane o gana Therešo ye e hlatseditšwego ya Lentšu la Modimo, gomme seo se fa diabolo lefelo go tla thwi ka gare le go apara nama yenamong. Gomme o tla dira seswantšho sa sebata ge ba di kgobela mmogo, thwi mošola bjale, le go ya feela tlwa se A se boletšego. Yeo ke nnete. Amene.

259 Ge nkabe ke ne thuto, ke be ke tla kgona go Le tliša ntle. Ga ke na le thuto. Ke nno letela Moya wo Mokgethwa go Le utolla go lena. Gomme O tla, go bao ba . . . Yeo ke nnete. O tla e dira. Ee. Hlokomelang.

260 Lebelelang ka fao, se a se dirilego mo. O ganne Molaetša wa Modimo go yena go sokologa. O thomile go tloga, molwalekriste, gomme seo ke se a bego a le sona. O tlile, moprofeta wa maaka, diabolo wa go apara nama, gomme, ge a dirile, ka thuto ya gagwe ya maaka. Gomme ka gona, ka go tšeo tšohle, Modimo o mo fa sekgala go sokologa, o lekile go mo hwetša.

261 Le bona ka fao bopelotelele? A lerato la go makatša! Ga go na lerato boka leo! Lebelelang bao, ebile le mare ale sefahlegong sa Gagwe le dilo, O ba lebaletše. Yoo ke Modimo, le a bona. Le se ke . . .

262 Gana Molaetša wa Modimo! Lebelelang, o kgopetšwe go sokologa, go ya morago mo a welego.

263 Gomme o wele kae? Lentšung. Nnete. Efa o wele kae? [Phuthego e re, “Lentšung.”—Mor.] Lentšung! Kerekeleina e wele kae? [“Lentšung.”] Ke lena bao. Le a bona? Ga go tsela ye nngwe. Feela, nako le nako, go tla thwi morago go Lentšu, thwi morago go Lentšu. Le a bona? Gomme ba tsena ka go tshepedišo ye e

ba kitimišetšago morago kgole le Lentšu, o ba raka go tloga go Lentšu sebakeng sa go ya go Lentšu. Hlokomelang.

²⁶⁴ Lebelelang, o filwe sekgala go sokologa, go ya morago. *Go sokologa* go ra “go ya morago, go retologela morago, ka sefahlego.” *Go sokologa*, “go ya morago.” Gomme o filwe sebaka go ya morago moo gore. . .

²⁶⁵ Bjale elelwang, o be a le ya setlogo, Kereke ya pentecostal yeo Moya wo Mokgethwa o tšholletšwego godimo, ka Letšatši la Pentecost. Ke baithuti ba bakae ba Beibele ba tsebago seo? Kgongthe, o be a le. Le bona mo a tšwago? O wele go tšwa Lentšung, gomme a amogela dithutotaelo. O letile. . .Sebakeng sa Moya wo Mokgethwa, o nyakile monna yo mokgethwa, “Ngaka LL., Ph., Q.U.” gomme morago o mo dirile mopapa. Le a bona? Nnete. Eupša, yena, seo ke se a bego a se nyaka, yo mongwe go mo dira a rapele. Yo mongwe. . . O no lefa tšhelete ya gagwe ntle, gomme seo ke sohle a bego a swanetše go se dira. Le a bona?

²⁶⁶ Bjale, ke selo sa go swana lehono. Ge feela ba ne madulo go dula ka gare, ba lefa boima go poroto ya koleke, seo se gabotse go lekanela. Ke leloko la kereke yeo. O se ke wa ba botša selo gape ka Lona; ga ba nyake go tseba. Bao ke barwedi ba gagwe.

²⁶⁷ Bjale, o wele kae? Go tloga go Lentšu la setlogo la baapostola le baprofeta. Fao ke mo a welego go tšwa gona. Fao ke mo Maprotestant ba welego go tšwa gona.

²⁶⁸ Sokologang! Boelang morago! Boelang morago pele go eba thari kudu. Ga se gwa be go šetše go le thari kudu. Le lengwe la matsatši a Kwana yela e tla tlogelago lefelo la Gagwe, gomme gona go fedile. Kafao barwedi ba gagwe ba kgopetšwe bjale, pele ba ahlolwa le yena, go “bowa morago.”

²⁶⁹ Bjale, Molaetša wa mafelelo ba o hwetšago, ke ge moprofeta yo, yo ke bego ke bolela ka yena. . . Yeo, ke bego ke bala dipuku tše ntši ka Ona. Gomme ke tseba gore ba go loka ka kgonthe, ba go kwagala, banna ba go nagana ka semoya ba a tseba gore Woo o etla. Ba tseba seo. Ba a tseba O etla, le a bona. Ba. . . Eupša bothata bja yona ke, ba tšwelapele ba re, “Re a O hloka. E ya go ba,” gomme ge O etla, gore ba tla kokobela kudu, ka kgonagalo ba tla O foša feela boka ba dirile nako ye nngwe. Yeo ke nnete. Batho ba tla ngwala ka Ona, le se sengwe le se sengwe, ba re, “Oo, ee, O hloka go ba,” gomme ka gona a O dumelela o laetšwa thwi pele ga bona, gomme ba no ya thwi pele, le a bona. Kafao ka mehla ba dirile seo.

²⁷⁰ Šetšang bjale, Lentšu la setlogo. Ba be- . . . ba. . . O swanetše go sokologa, go ya morago, efela, kafao barwedi ba gagwe ba botšišitšwe. Go gapeletšwa. . . ba tla ahlolwa, le go lahlelwa ka malaong a go swana le go bolawa le yena. Ba kgopetšwe go boela morago go Lentšu la setlogo, go ya morago go Thuto ya boapostola. Eupša, ba tlemeletšwe fase kudu le dithutotumelo tša bona le dilo, ba ka se e dire. Ba dira feela metlae ka Lona.

271 Ka gona ba dira eng? Mafelelong ba bopegela ka go seswantšho sa sebata, maatla a mangwe; hlokomelang, le go dira, go Monyalwa wa Kwana, go swana le ge a dirile ka go Kutollo 13:14. Seo ke se ba se dirago, ba no hlomara, feela selo sa go swana. Dikereke di dira feela metlae ka Monyalwa wa therešo wa Kriste, bjalo ka ge Roma e kile ya dira. Feela tlwa. Ee, mohlomphegi. Ditiro go mo—mo Monyalwa wa Kwana wa kgonthe feela tlwa boka a dirile ka go Kutollo 13:14.

272 Bjale hlokomelang. Re a bona, ka Lentšu la Modimo la tshepišo, O tla—O tla bolaya bana ba gagwe, dikerekemaina, barwedi ba gagwe, ka lehu la semoya. Bjale, yeo ke Kutollo 2:22. Le se e lebele. Go bolaya, ke go bolaya. Gomme *lehu* ke “karogano ya Gosafelego go tloga Bogoneng bja Modimo.” Naganang ka seo, bagwera. Naganang ka seo. Le se ke la tshepela go dithutotumelo e ka ba dife tša madirwakemotho. E ka ba eng e lego kgahlanong le Lentšu, eya kgole le yona.

273 Bjale šetšang, šetšang ka Beibeleng fa. Go boletšwe leina la gagwe e be e le Hele, gomme . . . ke ra:

. . . leina la gagwe e be e le *Lehu, gomme hele e latetše*
ka morago *ga gagwe*.

274 Bjale, hele ka mehla e latela lehu, ka tlhagong. Ge motho wa tlhago a ehwa, hele e a mo latela; leo ke lebitla, haetese, le a bona, tšeo ka tlhagong. Eupša ka go semoya, ke Letsha la Mollo, le a bona, go lokile, ka go karogano ya Gosafelego, moo ba tšhumiwago.

275 Gomme—gomme Maleaki 4 e rile, “Ebile le se ke la ba tlogela makobe, goba lekala, goba e sego selo gape.” Ke tsela ye lefase le swanetšego go itlhwekiša lonamong gape, bakeng sa Mileniamo. Le a bona?

276 A le hlokometše, monamedi ke “monna”? Gomme “monna” o bile ka go sa “gagwe” seatleng; “monna,” moprofeta wa maaka. Eupša monyalwa wa gagwe o bitšwa kereke, “yena,” Isebele. Ahaba; Isebele. Gobaneng, e no ba go phethagala bjalo ka e ka ba eng. Le a bona? Le a bona?

277 *Barwedi* ke “mosadi,” gape, eupša ga se a tsoge a amogela bohlogo bja monna yo motee; Maprotestant, go seo, eupša e sa le mmalegogwana ka kokwane, ya thuto ya bona, kerekeleina, ditshepedišo. Seo e no ba . . . Seo ke se e se bolelago.

278 Hlokomelang. Ke eng se sohle se tlogo go sona? Bjale, re no ba le e ka ba lesomepedi, metsotso ye lesomenne fa, ke a thanka. Lebelelang se sohle se tlogo go sona. Ke eng? Se ya thwi morago ka tsela ye se dirilego, le go thoma Legodimong. E tla go ntwa ya nako ya bofelo.

279 Selo sa pele, Legodimong, e be e le ntwa. Lusifa o ile a ragelwa ntle, gomme a tla lefaseng. Ka gona o tšhilafadiše Edene; ka gona o tšhilafetše ge e sa le go tloga fao. Gomme

bjale, go tšwa ntweng Legodimong, e tla ntweng lefaseng; gomme e swanetše go fetšwa, mo lefaseng, mo nakong ya bofelo, mo ntweng e bitšwago Haramagedone. Bjale, mang kapa mang o tseba seo. Ntwa e thomile Legodimong, ye kgethwa, gomme kafao ba mo ragetše ntle. Mikaele le Barongwa ba Gagwe ba mo fekeeditše, o leleketšwe ntle. Gomme ge ba dirile, o rothetše thwi tlase go Edene, gomme šefa go thomile ntwala tlase fa. Go kopana . . .

²⁸⁰ Modimo o bile le bana ba Gagwe bohle ba šireleditšwe godimo ke Lentšu la Gagwe. Gomme Efa o ntšheditše molala wa gagwe ntle, o rile, “Ke a dumela o a rereša, mohlomongwe.” Gomme šele e ile. Gomme e bile, ge e sa le. Ka gona Modimo o tla fase, gomme bjale O swanetše go . . . O tllile fase go lopolla bao ba tlogo go tla fase.

²⁸¹ Bjalo ka ge ke boletše, Modimo o bjalo ka rakontraka yo mogolo. O ala ntle materiale wohle wa Gagwe lefaseng, gomme ka gona O aga meago ya Gagwe. Bjale elelwang, pele ga ge fao go eba thoro ya—ya peu lefaseng, pele fao go eba letšatši le le kilego la ratha lefase, mmele wa gago o be o robetše lefaseng, ka gore o lerole la lefase. Le a bona? O lona. Modimo ke Rakontraka.

²⁸² Bjale, tsela ye A bego a eya go e dira, e be e le go obeletša fase le go tšea (boka A dirile Adama) sehlopha se sennyane sa khalesiamo, photaše, le seetša sa khosmiki, le, “Fše!” O re, “Morwa wa Ka šole yo mongwe.” Le a bona? Ka gona O tla tliša godimo ba bangwe gape, gomme, “Fše!” “Fao go yo mongwe yo motee.”

²⁸³ Eupša Efa o dirile eng? O sentše tsela yeo. Gomme o e tlišitše ka tiro ya thobalano, morago lehu la e ratha.

²⁸⁴ Bjale Modimo o dira eng? O na le tše ntši kudu tša dipeu tšeo tlase go kgabola kua, tšeo di kgethetšwegopele; tše ntši kudu, bakgethelwapele. Gomme ka gona, ka nako ya bofelo, A ka se re, “Efa, etla o tswale ngwana yo mongwe.” O tla (“Fše!”) bitša, gomme ke tla araba. Yeo ke phetho. Yeo ke yona. Yeo ke kgopolo. Ge yola wa mafelelo a tlišwa ka gare, seo se a e ruma.

²⁸⁵ Bjale, ntwala e thomile Legodimong. E tla fedišwa mo lefaseng, ka sebopego sa Haramagedone.

²⁸⁶ Bjale a re šetšeng le go e bona e tatologa. Gomme mohlomongwe re ka kgona go e tatolla. Morena a re thuše thwi bjale go dira se bjale. E hlokomeleng e tatologa.

²⁸⁷ Monamedi wa sephiri, šetšang se a se dirago bjale; “go ganetša,” go gana go sokologa le go ya morago go Lentšu la Madi la setlogo. Lentšu le bile Madi le nama. Le a bona? O ganne go boela morago go Lona. Ke molwalekriste! Monyalwa Lentšu wa therešo, o ganet- . . . o ganetša Monyalwa Lentšu wa therešo. O tšea monyalwa wa gagwe mong! O ganetša Monyalwa yo wa therešo, le yena. Gomme o tšea monyalwa wa gagwe mong, gomme a mo tliša go yena, ka sebopego sa bodumedi bjo

bo bitšwago dithutotumelo le dithutotaelo. Le a bona? Gomme bjale, go boneng Monyalwa yo mokgethwa, o kgahlanong le Yena. Eupša o dira monyalwa wa gagwe mong, o biditše molwalekriste, ka thuto ya molwalekriste, e lego kgahlanong le Kriste. Le bona ka fao a lego mahlašana? Gomme bjale, go na le go ba le kopano ya lerato, go laola, go rapela ka tlase ga Madi, o na le kereke ya leina. Go na le go ba le Lentšu, o tšere dithutotumelo, dithutotaelo, le go ya pele.

²⁸⁸ Boka, gomme Protestant e re, “Thutotumelo ya Baapostola.” Ke nyaka le hwetše lentšu la yona ka Beibeleng. Moapostola, ga go Thutotumelo ya Baapostola ka Beibeleng.

²⁸⁹ Bjalo ka ge ke boletše mo, bjale, e sego telele go fetile, goba felotsoko. Ge baapostola ba bile le thutotumelo, ke Ditiro 2:38. Feela tlwa tšohle ke tsebago o kile a ba le tšona. Seo ke se ba biditšego yo mongwe le yo mongwe go se dira. Ge a hweditše yo mongwe wa bona yoo a bonagetšego boka ba be ba le Bakriste, O rile, “A le amogetše Moya wo Mokgethwa ge e sa le le dumetše?”

O rile, “Ga re tsebe ge eba o gona . . .”

A re, “Gona le kolobeditšwe bjang?”

²⁹⁰ Bjale, go kolobetšwa Leineng la Jesu, goba Leineng la Morena wa rena Jesu Kriste, ke ra gore, seo, seo se lokile, eupša seo ga se sohle sa yona go le bjalo. Aowa, mohlomphegi. O ka kolobetšwa makga a masometlhano, ka mokgwa woo, gomme wa se dire nthatana ya botse go fihla pelo yela e fetolwa ke Moya wo Mokgethwa. Yohle e swanetše go ya mmogo. Hlokomelang, ke—ke Kriste!

²⁹¹ Molwalekriste o gana Thuto ya Monyalwa ya therešo, gomme ka fao o tšea monyalwa wa gagwe mong bjale gomme a mo aga, ka tlase ga thutotumelo ya gagwe mong. Go tšea monyalwa wa gagwe mong le go mo dira kerekeleina! O tswala dikerekemaina tše dingwe, bjalo ka ge a tsopotše ka go Mangwalo a Makgethwa a; o tswala barwedi. Gomme ga a . . . O tla go no swana le mmagwe, wa tlhago, wa lefase, kerekeleina; go ganetša Monyalwa wa semoya, Lentšu.

²⁹² Ga ba re ga se ba kereke. O bolela le motho wa kerekeleina. “Kgonthe, ke wa kereke.” A o Mokriste? “Ke wa kereke!” Seo ga se ne selo se tee go dira le Yona! Ba re . . . Ga se wena wa Ker- . . . Wena, o ka no ba wa se se bitšwago kereke, le a bona, o wa kereke. Yeo ga se Kereke. Tšona ga se Dikereke. Tšona ke mafelo a marobalo moo batho ba tlogo mmogo, le batho boka, “dinonyana tša lefofa.”

²⁹³ Eupša o Kereke e tee feela, gomme woo ke Mmele wa Kriste wa sephiri. Gomme ga o tšoene Woo. O tswalelwa ka go Wona.

²⁹⁴ Bjalo ka ge ka mehla ke boletše, ke bile le lapa la Branham mengwaga ye masometlhano tharo, gomme ga se ka ke ka le tšoena. Ke tswetšwe ka go lona. Le a bona?

295 Bjale hlokomelang. E no ba e kaiwa gabotse. Ke—ke na le . . . Lengwalo le ngwadilwe fase mo, eupša ke . . . ga re na le nako ya go fihla go lona; bjalo ka Esau le Jakobo.

296 Bjale, Esau e be e le monna wa bodumedi. O be a sa tleime go ba mosedumele. O dumetše go Modimo wa go swana Jakobo a dirilego, Modimo wa go swana papagwe a dirilego. Eupša o be a no ba radihlonyana, goba ntshwareleng tlhagišo, feela . . . O be a no se loke. O—O be a le, bjale, bokgole bjoo go beng ka maitshwaro, ka kgonthe o be a le mo—mo monna wa go dira maitshwaro bokaone go feta Jakobo a bile. Eupša, le a bona, ga se a nagana . . . “Oo, tokelo yela ya tswalo e na le eng go dira le Yona?” Gomme o rekišitše tokelo ya gagwe ya tswalo go Jakobo. Le a bona?

297 Eupša, Jakobo, o be a se na le dilo tše kgolo, gomme go swana le ge Esau a dirile. O be a se na le bohwa bjo a bo dirilego. Eupša go be go le selo se tee Jakobo a bego a se nyaka, e be e le tokelo yela ya tswalo. O be a sa tshwenyege ka fao a bego a swanetše go e hwetša; o be a eya go e hwetša. Gomme Modimo o be a mo hlompha.

298 Gomme, ka gona, seo ke selo se se swanago lehono, ka monna wa tlhago, monagano wa nama, monagano wa selefase. “Gabotse, ke nna wa kereke ya naga. Ke nna wa kereke *ye*. Ke nna wa *yela*.” Seo ga se na le selo se tee go dira le Lona, e sego selo.

299 Šetšang, go ba kgobela bjale godimo ga pere ya gagwe ya mmala wa go hlakana. O ba kgobela mmogo, godimo ga pere ya gagwe ya mmala wa go hlakana, ka gore o na le maatla a sepolitiki.

300 Ga le dumele o dirile? Mopresitente yo o tsene bjang feela bjale? Yola o kile a thellela bjang godimo? Uh-huh! E tla godimo mo bakeng sa tokologo ya bodumedi; gomme lena sehlopha sa mademocrat le tla rekišago ditokelo tša lena tša tswalo go dipolitiki! Ga ke na le . . . Phathi ya Democrat e lokile; bobedi di bodile. Ke bolela ka Bokriste. Eupša o rekiša tokelo ya gago ya tswalo, godimo ga thekethe ya democrat, go bea se sengwe sa go swana le seo ka gare. Dihlong go wena!

301 A ga le lemoge gore setšhaba se, tlwa, se ka phethene ya Israele? Israele e dirile eng? E tlike godimo go naga e šele, gomme e ntšheditše badudi ntle le go ba bolaya, gomme e ile ka gare le go ba mong wa naga. Seo ke se re se dirilego; Maindia. Yoo ke Moamerika wa therešo a nnoši a lego gona, ke bagwera ba rena ba Maindia.

302 Gomme ka gona ba dirile eng? Israele e bile le banna ba sego nene ba bagolo. Selo sa pele le a tseba . . . Ba bile le Dafida, gomme ba bile le Salomo. Ba be ba na le banna ba bagolo. Gomme mafelelong ba be ba na le legwaragwara godimo kua, Ahaba, yo a nyetšego Isebele, mosedumele.

303 Gabotse, seo ke selo sa go swana re se dirilego. Re bile le Washington le Lincoln, eupša lebelelang se re nago naso bjale. Gomme sona selo sa yona, ke, o nyetše, gomme a karabetša fase le go taya wulu go Isebele. A ka no ba yo mobotse mohuta wa moisa, eupša o ya go kitimiša kgwebo. Gomme le a e bona gonabjale, lapa ka moka le tla ka gare.

304 Moya wo Mokgethwa o mpoditše eng, e ka ba mengwaga ye masometharo tlhano ya go feta? Gomme lena bohle batala le a e tseba, ka dilo tše šupago tšeo di tla diregago pele e dira. Gomme ye ke ya mafelelo, kgauswi le selo sa mafelelo, go tla godimo. Se sengwe le se sengwe gape se iteile feela tlwa mo mothalong, go dintwa le se sengwe le se sengwe gape. Le a bona? Gomme bjale o thwi ka diatleng, mosadi, go buša setšhaba. Isebele! Le a bona?

305 Eupša, elelwang, ka matšatšing a Isebele, yo mongwe ka kgontho o ba boditše mebala ya bona. Le a bona?

306 Go kgobela, godimo ga pere ya bona ya mmala wa go tswakana. Gomme, le a bona, o kgobela selo se mmogo, go tswakana le dithutotumelo, kerekeleina, dithuto tša madirwakemotho. A ke nnete? Nnete, mmala wa go tswakana, mmala wa go tswakana wa mohu, pere ye tshehla ya lefase! Bjale, yeo ke nnete. Mebala ya go tswakana ya bahu, sebopego sa bolefase sa pere ye tshehla, oo, nna, ga go Madi a makgethwa a Lentšu, le gatee!

307 Gomme šetšang. Go tloga sekhutlong... “Go tloga go dikhutlo tše nne tša lefase, ba a di kgoboketša; go ba kgobela go ya Haramagedone,” Beibele e boletše. Ke leka go nagana ka Mangwalo, bjalo ka ge ke na le ona a ngwadilwe fase mo. Ga ke a bitše; eupša feela moo a ngwadilwego, go bona se a lego. “Go ba kgobela mmogo, go letšatši le legolo la ntwana ya Morena Modimo.” Šetšang. Bjale, go ye ya go hlakana mebala, ya lefase, ye tshehla, pere ya go babja, e no nagana ka yona; le a tseba, seo ke selo se sebe. Bjale šetšang mo a ba kgobelago, “Go tšwa go dikhutlo tše nne tša lefase.” Ba a kgobokana bjale bakeng sa makgaolakgang. Makgaolakgang a tla ba ka “Haramagedone,” go ya ka Lentšu. Le a bona?

308 Godimo ga pere ye tshehla, a nametše godimo ga yona, ka “Lehu” le gomaretše, goba, ka leina le gomaretše godimo ga gagwe, “Lehu,” molwalekriste! Theetšang. Molwalekriste, kerekeleina ya pele (seo se ka se ganetšwe); le Isebele wa gagwe, mmalegogwana go Lentšu; le barwedi ba gagwe, le yena, Maprotestant; ba kgobokana ka bobona mmogo bjale ka kopanong!

309 A le kwele batho ba Baptist ba bolela letšatši le lengwe godimo mo, le a tseba? Huh? “Oo, re ka se tšoele godimo le bona, eupša re tla—re tla ba botho le mohuta wa go ba kwametša. Re ka se swanele go tšoele kereke ya bona, eupša. . .” Ke lena bao.

Ke lena bao, feela tlwa se Lentšu le se boletšego. Le a bona? Le a bona? Mmalegogwana wa kgale, lefelong la pele, le a bona.

³¹⁰ Bjale šeba, ba tšoena bonabeng mmogo, ba tla go makgaolakgang ale, go Haramagedone, gomme ba nametše pere ya mmala wa go tswakana; ka pere e tee ya bošweu, pere e tee ya bohubeu, pere e tee ya boso. A mararo, a go fapana: a sepolitiki—maatla a sepolitiki, maatla a semoya, a laolwa ke maatla a letimone, e lego molwalekriste. Go hlakanya ao ohle mmogo, gomme o na le se se sehla, selo sa go lebeга go babja se a nametšego godimo ga sona. Nnete. Bjale hlokomelang. Lebelelang se a nametšego godimo ga sona, ye ya go lebeга bosehla, pere ya mmala wa tšhitšhiboya, ya go tswakana le boso, bohubeu, le bošweu; a etla ntweng, a kgoboketša balatedi ba gagwe go tšwa setšhabeng se sengwe le se sengwe ka tlase ga Legodimo! A Daniele ga se a hlatholla toro, gomme a bona mothalo wola wa tshipi o kitimela ka go mmušo wo mongwe le wo mongwe, wa Roma? Šeba ba a tla, ba a kgobokana.

Bjale dulang go iketla bakeng sa go tswalela, motsotso feela, gomme le theetše sekgauswi.

³¹¹ Ba kgobokana ka gare bjale go e dira, go tliša balatedi ba gagwe go tšwa khutlong tše nne tša lefase; o nametše ye tshhehla, ya go babja, ya mebala ye meraro, pere ya go tswakana. Monna wa go swana!

³¹² Bjale, ka go Kutollo 19, ga se feela gore o a itokiša, eupša Kriste o lokela go kopana le yena. Ntwa e ya go fiša le go ba boima. Kriste, ka go Kutollo 19. Kriste o kgoboketša ba Gagwe, e sego go tloga go dikhutlo tše nne tša lefase, ka gore fao go ya go ba mašalela a mannyane a nthatana. O dira eng? O ba kgobela go tloga go dikhutlo tše nne tša Legodimo. Re tla di hwetša, “disoulo ka tlase ga aletara,” gosasa bošego, gomme le tla bona ge eba ke nnete, goba aowa. Dikhutlo tše nne tša Legodimo; godimo ga pere ye tšhweu wa leswele!

³¹³ Gape O na le Leina, e sego lehu, eupša, “Lentšu la Modimo,” Bophelo. Amene. Le ngwadilwe thwi godimo ga serope sa Gagwe mo, “Lentšu la Modimo.” Bjo ke Bophelo bo nnoši, ka gobane Modimo ke mothopo o nnoši wa Bophelo bjo Bosafelego o lego gona. Zoe! A ke nnete?

³¹⁴ Gomme O ngwadile, “Bophelo,” a nametše pere ye tšhweu; gomme monna šo ka maatla a mararo a go fapana a hlakahlakane, o bitšwa “Lehu.” O kgobela kemedi ya gagwe e tlemetšwego lefase; gomme Kriste o kgobela balatedi ba Gagwe batswalwa ke Legodimo, bakgethwa. O na le “Lehu” le ngwadilwe godimo ga gagwe; Kriste o na le “Bophelo” bo ngwadilwe godimo ga Gagwe.

³¹⁵ Bao ba nago le Yena ba godimo ga dipere tše tšhweu, le bona, gomme ba bitšwa, “Bakgethiwa pele ga motheo wa lefase.” Amene! Gomme ba botegetše Lentšu. Amene! Fše! Ke rata yela.

“Ba biditšwe, ba kgethiwa, pele ga motheo wa lefase.” Gomme ka gona, go botega go Lentšu, ka kgetho ya bona, bohle ba tutueditšwe ke beine ye mpsha le Oli, ba no namela thwi mmogo, ba etla tlase go kopana le yena. Ba a tseba Medumo e tla re fa selo, gabotse ka pejana. Le a bona?

316 Šetšang. O dira bjang? Kafao, ge A le Lentšu, gomme Leina la Gagwe ke Lentšu, gona Lentšu ke Bophelo. Molwalekriste; e ka ba eng *molwa* ke “kgahlanong,” ka fao *molwa* ke “kgahlanong” le Kriste, Lentšu. Kafao, e swanetše go ba thutotumelo, goba kerekeleina, ye e lego kgahlanong le Lentšu.

317 Gobaneng, ga ke bone ka fao o yago go e foša. Ge o—o e kwešiša, o ka kgona bjang go e foša? Ga ke tsebe o ya go dira bjang.

318 Gomme yeo ke therešo. *Molwa* ke “kgahlanong.” A yeo ga se nnete? “Go tloša go.” Seo ke se a bego a le sona. O nametše pere ya gagwe ya go hlakahlakana. Re e bone thwi mo ka go Lentšu la Modimo.

319 Re e bone thwi fale ka go mabaka a šupago a kereke. Mo O e tliša thwi morago ka go Mahuto, a bulega le go ba laetša dilo tše di ilego pele, ka tlase ga mabaka a kereke.

320 *Molwa* ke “kgahlanong” le Lentšu. Le a bona gore ka baka la eng, dithutotumelo, ka baka la eng re le kgahlanong kudu le dithutotumelo le dikerekemaina? Ka gobane di kgahlanong le Lentšu. Le a bona?

321 Mo re bona Bophelo le lehu di etla go go go katana ga mafelelo. Pere ye tšhweu, ya Bophelo bja therešo; pere ye tshehla, ya thutotumelo ya go hlakahlakana. Ba bona selo se etla go—go makgaolagang a kgontho.

322 Bjale ke nyaka go bolela se sengwe mo. O ka no se dumele se. Eupša ke se lebeletše godimo, go ba le nnete. Go na le mmala o tee feela wa setlogo, gomme woo ke bošweu. Ke ba bakae ba tsebago seo? Go na le mmala o tee feela wa setlogo. Se sengwe le se sengwe gape, se hlakahlakane.

323 Kriste o godimo ga le lešweu la go tia, Lentšu la go se otswafatšwe, go tloga mathomong. Amene! Amene! Mmala wo mongwe le wo mongwe o be o tla ba wo mošweu ge khemistiri ye e itšego e be e se ya phuleletša ka go wona. Amene! Letago! Kereke ye nngwe le ye nngwe e be e tla be e eme go Thuto ya baapostola ya Lentšu la Modimo, gomme Modimo a Le tiišetša, ge a be a se na le dithutotumelo goba dikerekemaina di hlakane ka go Lona. Ke lena bao.

Oo, Ngwanešu Evans, ke ikwela gabotse gonabjale! Ee, mohlomphegi. Ee, mohlomphegi.

324 Mmala o tee feela wa setlogo, woo ke bošweu. Ga se nke—ga se nke wa hlakana le dikerekemaina goba dithutotumelo. Aowa, mohlomphegi.

325 Gomme, elelwang, bakgethwa ba Gagwe ba apešitšwe diaparo tše tšhweu, e sego go hlakana le kerekeleina le dithutotumelo. Bjale re hwetša, dithutotumelo tša kerekeleina, fa ke moo o hwetšago mmala wa gago wa go tswakana. Eupša wo ke mmala wa setlogo A o nametšego. Mmala wa setlogo o godimo ga batho ba Gagwe. Gomme ba inetšwe ka Mading, a a hlwekišitšego seaparo sela, le go se romela thwi morago mošola. Le a bona? Yeo ke nnete.

Tšeo di tswakanego, di fetogile bosehla le go ya lehung.

326 Ke phapogo, phapošo, go hlakanya mebala le bošweu; o fapoša mmala wa setlogo. A ke nnete? Ge mmala wa setlogo, mmala o nnoši, e le wo mošweu, gomme o hlakanya se sengwe le wona, o fapoša lebaka la wona la nnete. Amene. A yeo ke nnete?

327 Gomme, ge, ge A le pere ye tšhweu, gomme Yena ke Lentšu; gona, go hlakanya eng kapa eng le Leo, mohuta ofe kapa ofe wa thutotumelo, go oketša lentšu le tee go Lona, go tloša Lentšu le tee go Lona, ke go aroša selo ka moka. Oo, nna! Mpoloke ka Lentšu, Morena!

328 Therešo le phošo! Oo, nna! Ga go kgathale ka fao e lokilego ka gona. . . Therešo le phošo di ka se tswakane. E ka se kgone go hlakana. E ba gore ke O RIALO MORENA goba ke phošo. Ga go kgathale se tate yo mokgethwa a se boletšego, Mokgethwa Bonifer, goba—goba mopišopomogolo wa Canterbury; ga ke tsebe ke mang a se boletšego. Ge e le kgahlanong le Lentšu, ke phapošo. E ka se hlakane. O re, “Gobaneng, moisa yo o dirile. . .” Ga ke kgathale se a se dirilego, ke yo mokgethwa gakaakang, goba e ka ba eng boka seo. *Le* ke Therešo e nnoši yeo re nago le yona. Ga go kereke, ga go thutotumelo, ga e na Therešo, ge e le ka ntle ga *Le*.

329 Gomme mpontšheng e tee ye e nago le Lona. Feela, ke le nyaka le mpotše. Ke tla phetla letlakala ka Beibeleng, le go le laetša se sengwe. Le a bona? E nong go bitša e tee. Le re, “Pentecostal.” Oo, nna! Ke nno swara mogopolo wola go tšwa go yo mongwe fao. Ke ka baka leo ke boletšego seo. Bokaone ke e tlogele e nnoši, gonabjale, gobane ke bone seo se thomile lefelo la ntho thwi fale. Ke be ke sa—ke sa nyake go le gobatša, eupša ke—ke be ke no nyaka le tsebe gore ke tseba se le bego le nagana ka sona. Le a bona?

330 Bao ba hlakahlakanego, ba retologile (balwi) go ya lehung. Ba retolla mmala wa lehu, ge ba hlakanya mohuta ofe kapa ofe wa eng kapa eng le sa setlogo.

331 Go bjalo ka ge Kriste a boletše ka peu ya masetete. Efela, ke ye nnyannyane go dipeu tšohle, eupša e ka se tswakane le selo. Masetete o ka se tswakane. Ke masetete wa mmapale. Kafao ge o no ba le bontši bjoo bja tumelo, e no swarelela go yona.

332 Hlokomelang. Bophelo bo latetše, monamedi godimo ga pere ye tšhweu, Yo a bego a le Lentšu, Bophelo, a hlatselwa ke

bakgethwa ba Gagwe ba ba tsošitšwego bao A bilego le Yena. Bjale ntwa e ya go ya bjang?

333 Jesu o rile, “Yo a dumelago ka go Nna, le ge a be a hwile, go le bjalo o tla phela.” O rile, “Ge le dumela go Nna, le ge le—le be le hwile, go le bjalo le tla phela. Gomme mang kapa mang a phelago gomme a dumela ka go Nna a ka se tsoge a hwa.” Gape, O rile, “Yo a dumelago ka go Nna . . . O tla mo fa Bophelo bjo Bosafelego, a mo tsoša ka matšatšing a mafelelo.” Leo ke Lengwalo la Gagwe le le tshephišitšwego.

334 Mo go tla Sathane, le dikhutlo tšohle tše nne tša lefase, le Maprotestant a gagwe le Makatoliki a gagwe—a gagwe, le bohle mmogo, a matšha thwi godimo go ya Ntweng ya Haramagedone. Go lokile.

335 Gomme mo go tla Jesu, go tla fase go tšwa Legodimong, le bakgethwa ba ba tsošitšwego, Lentšu le le hlatsetšwego.

336 Ke rile, ge Modimo a bolela, goba a go roma, O . . . O—O thekga se o se bolelago. Le a bona? Hlokomelang, ge o le moemedi go tšwa Legodimong, Legodimo lohle le ka morago ga gago. Gomme Legodimo le dirilwe ka Lentšu. Uh-huh.

337 Hlokomelang, bjale, O tla le bakgethwa ba ba tsošitšwego, a hlatsela gore Lentšu la Gagwe ke therešo.

338 Kafao Sathane o a tseba, gona, melete ya go hloka bofase e komana bakeng sa gagwe. Le a bona? Oo, nna! Ge, lehu le nametše pere ye tshela, thutotumelo ya go hlakahlakana le dikerekemaina, gomme la mo latela, oo, nna, go ya go karogano ya Gosafelego go tloga go Modimo. Fao ke mo a ba nameleditšego, go ya go karogano ya Gosafelego.

Kriste o nameditše Kereke ya Gagwe thwi go ya ka Letagong, ka tsogong.

339 Hlokomelang temana ya 8 bjale, feela gabotse . . . karolo ya mafelelo ya temana 8, ge re tswalela, le a bona.

. . . *maatla a filwe go bona . . .*

340 Ke mang “bona”? Le a bona? Go lokile. Molwalekriste, o bitšwago “Lehu.” “Hele e latetše.” Šetšang sekimi sa gagwe sa ntlha tše nne.

341 Molwalekriste, pere ye tšhweu; o bolaya ka moya, go beng molwalekriste; go bolaya ga semoya.

342 Nomoro pedi, pere ye khubedu; o bolaya ka tšhoša; maatla a sepolitiki, ge kereke le mmušo di kopane.

343 Pere ye ntsho; disoulo, ge a efa ntle thuto ya gagwe, gomme o dirile kua ka mabohlotlolo a gagwe. Gomme o kadile dijo tša bona, ka go . . . rekiša tša bona . . . se ba se fago bakeng sa dijo, leselwana, le dipeni, le go ya pele.

344 Ya bone, pere ye tshela; karogano ya Gosafelego go tloga go Modimo. Gape, nne, le a bona. Oo, nna!

Tumišo a e be go Modimo!

345 Bjale, sa mafelelo, fa go tswaleleng. Go bao. . . A le na le. . . Ke fetile nako, eupša a le tla mpha e ka ba metsotso ye lesome gape? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ke hweditše megala ye mentši kudu, lehono, ka—ka nna ke bolela mo.

346 Go bile le bohlanga bjo bontši kudu bo thoma, ka Eliya, go fihla bo no ba. . . Bo—bo rothothile go ya lehung. Gomme le ka kgona. . . Gabotse, nno dumelelang. . . Feel a nke Modimo a nthuše go le thuša go bona se ke se lebeletšego. A le tla? A re nong go leka go, bona.

347 Bjale fa go, go tswaleleng, go bale ba ba sa dumelego gore motseta wa mafelelo go lebaka la kereke ke Eliya moprofeta, monna a tloditšwe ka mothalong wola.

348 Ka morago ga lehu. . . Šetšang. Ka morago ga lehu, la lebaka le la mafelelo la kereke. . . Bjale, le a hlokomela go dirigile eng, le a bona. Ka morago ga lehu, mebele ya bona ya go hwa e senywa ke dibata tša lešoka. Le tseba seo. Bjale, yeo ke therešo. Boka ya bona, ba bile le sekai sa Isebele.

349 Bjale phetlang go Kutollo 2:18 le 20. Ke a dumela re bile le yeo feela metsotso e se mekae ya go feta. A ga se ra? Ya, ke a dumela re no ba le seo. Ke bile le yona e ngwadilwe fase mo bakeng sa ye nngwe. . . Ee. Nako ya go bola ga maitshwaro, ke seo se bilego. Le bona ka fao go bilego, ka fao Isebele a tsenego. Bjale, Isebele ke dikereke, kereke ye ya sebjalebja; e sego Monyalwa, bjale. Isebele, ka go Testamente ya Kgale, ke sekai sa kereke lehono, go ya ka Lentšu la Modimo, la Kutollo 2:18, 20.

. . . wena o tlogela mosadi yola Isebele, yo a ipitšago
yenamong moprofetagadi, . . .

350 Le a bona? A yeo ke nnete? Bjale, e kaile ka phethagalo go Isebele. Bjale, sa pele. . .

351 Re ka no le fa Lengwalo ka morago ga Lengwalo, le a bona, gore lebaka la mafelelo ke Molaetša wa seprofeto go Kereke, o ba biletša morago go Lentšu la setlogo. Bjale hlokomelang. A ke nnete? Maleaki 4 e boletše bjalo, le a mangwe, Kutollo 10:7, le go ya pele go theoga. Le a bona? Jesu Yenamong o e akanyeditšepel, go theoga, go theoga, go theoga. “Bjalo ka ge go bile matšatšing a Loto,” le go ya pele ka mokgwa woo, le pele go theoga. E no tšwelapele e etla pele go theoga.

352 Isebele ke sekai sa kereke ya sebjalebja lehono gobane Katoliki le Protestant di tšoenane mmogo bjale. Fao—fao ga go ye go e dikologa. Bobedi ke dikerekemaina, kafao e no ba—e no ba mme le kgaetšedi, yeo ke phetho. Ba a baka le go ngangišana seng, eupša ke bona selo sa go swana, bobedi bommalegogwana. Bjale, ga ke bolele seo nnamong. Ke tsopola go tšwa go O RIALO MORENA. Le a bona? Go lokile.

353 Bjale re a lemoga, o bolailwe ka taelo ya Modimo, e be e le Isebele, o bolailwe gobane Modimo o rile Jehu a ye tlase kua le go ba le yena a lahletšwe ka ntle ga lefastere, le go bolaya Isebele. Gomme dimpša di ja nama ya gagwe (A yeo ke nnete?), Isebele wa kgonthe. Ahaba, kgoši ya gagwe, hlogo; dimpša di be di latswitše madi a gagwe, bjalo ka ge Eliya la mathomo a ile a akanyeditšepele. Le bona mo re yago, a ga le dire?

354 Gobaneng? Eliya wa pele e be e le monna yo a gannwego, ke dikereke. Gomme Isebele le Ahaba e be e le hlogo ya tšona dikereke, kereke le mmušo, bohle mmogo. Gomme Elisa o utollotše dibe tša Ahaba go yena, le go laela kereke ka moka go retologela morago go Lentšu la therešo.

355 Ge seo e se tla se Eliya wa bobedi a swanetšego go se dira ge a etla go kereke ye mo letšatšing le, “go bušetša morago Tumelo ya setlogo”! Ga ke bone ka fao o yago go pitletšša kgole go tloga go Yona. Yeo ke nnete. Boelang morago go Lentšu la therešo! Yeo ke nnete.

356 Bjale ge le nyaka go bona mebele ya bona, a re phetleng godimo fa go Kutollo 19, ka morago—ka morago ga ge Lentšu le ba bolaya. Bjale, Lentšu le ya go ba bolaya. Le tseba seo. Go lokile. Bjale le no šetša le go bona se se diregago ge Kriste a Etna, ka go Kutollo 19, go thoma ka temana ya 17.

Gomme ke bone morongwa a eme ka letšatšing; . . .

357 Bjale, yeo ke nnete ka morago, lebelelang godimo fa, “Gomme seaparo sa Gagwe se inetšwe ka madi. Gomme O bitšwa KGOŠI YA KGOŠI, LE MORENA WA MORENA.” Ka go temana ya 13, “O bitšwa Lentšu la Modimo.” Le a bona? Bjale, šo Yena, “KGOŠI YA KGOŠI, LE MORENA WA MARENA.”

Gomme ke bone morongwa . . .

358 Bjale šetšang. O ya pele.

Gomme molomong wa gagwe go tšwa tšhoša ye bogale, gore ka yona o swanetše go otlala ditšhaba: . . .

359 “Go tšwa molomong wa Gagwe,” go swana le go tšwa molomong wa Modimo go ya molomong wa Moshe. Le a bona?

. . . gomme o tla di buša ka molamo wa tshipi: le go . . . gataka bofohlelamorara—kgatelelo ya kgalefo le bo bogale bja Ramaatlakamoka Modimo.

Gomme o na le godimo ga seaparo sa gagwe leina . . . godimo ga serope sa gagwe leina le ngwadilwe, KGOŠI YA KGOŠI, LE MORENA WA MARENA.

Gomme ke bone morongwa . . .

360 Bjale šetšang. Bjale O tla pele, a betha. O betha mang? Isebele le Ahaba wa gagwe, moprofeta wa maaka.

Gomme ke bone morongwa a eme ka letšatšing; gomme o goeditše ka segalontšu se segolo, a re go dinonyana

tšohle tša lefaufau ka magareng ga legodimo, Etlang gomme le kgobakaneng lenabeng mmogo go ya go selalelo sa Modimo yo mogolo;

³⁶¹ O ba leša dibata le dinonyana. Bjale šetšang godimo fa ka go tema ye nngwe fa, ya Puku ya Kutollo. Gomme, motsotso feela, “Go bolaya ka tšhoša, le lehu, le diphoofolo tša lefase.” Le a bona? Kereke ya Isebele, wa gagwe (gabotse) mmele, o swanetše go lewa ke dinonyana le dibata tša lefase. Feela tlwa boka Ahaba le Isebele ba bile, ka tlhagong, kafao ba swanetše go ba, ka sebopego sa semoya, kereke. A le bona se ke se rago? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Go lokile.

³⁶² Ya Eliya. . . Oo! Eliya e be e le mopofeta ka matšatšing a Ahaba le Isebele, wa tlhago. Gomme o tshepišitšwe go dira selo sa go swana, go ya ka O RIALO MORENA, ka go Lentšu, go Isebele, wa semoya; sebopego sa bodiredi bja gagwe bja Moya.

³⁶³ Šetšang. Eliya, le ge go le bjalo, ka letšatšing la gagwe, ka maleba le ka go botega o hlatsetšwe, ga se a kgona go ba bušetša morago go Lentšu. A yeo ke nnete? Le ge, Eliya a lekile, ka se sengwe le se sengwe. O dirile se sengwe le se sengwe. O—o ba laeditše maswao le matete; gomme ba segile sefahlegong sa gagwe. Selo sa go swana ba tla se dirago ka wa semoya fa, le a bona. A ka se kgone go ba retollela morago go Lentšu. Go tšwa go dimilione. . .

³⁶⁴ Bjale theetšang, kereke, kgauswi bjale, lena bao le gakanegilego gannyane nthatana go se.

³⁶⁵ Go tšwa go dimilione ka lefaseng, ka matšatšing a Eliya, ge Isebele le Ahaba ba be ba rena, ka go—ka go sekai sa sekaiphethego lehono; go tšwa go lefase ka moka, go be go le feela makgolo a šupago a phološitšwego, ka thero ya Eliya. A yeo ke nnete? Yeo ke tlwa.

³⁶⁶ Lebelelang, Eliya ga se a ke a tseba ebile le yo motee wa bona o be a le ka tsela yeo. O naganne o be a le yena a nnoši a phološitšwego, go fihla Modimo a butše le lengwe la Mahuto le go mmontšha sephiri ka Pukung, gore O bile le makgolo a šupago bao ba sa nkago ba kwatama tlase go tšona dithutotumelo tšeo ba bilego le tšona. Ge Modimo a butše Puku ya Gagwe go Eliya, o rile, “Bjale ema motsotso, morwa. Ke na le makgolo a šupa ao a šunyeditšwego go dikologa, ntle kua, bao ba nago le maina a bona go Puku ge e sa le motheong wa lefase. Ke ba Ka.” Fše! Modimo o butše Mahuto.

³⁶⁷ Ke ka lebaka leo ke naganago Johane o be a dira bontši bja go goeletša bošegong bjo bongwe. O swanetše go be a bone leina la gagwe godimo Kua, le a bona. Le a bona?

Letšatši le lengwe Modimo o butše. . .

³⁶⁸ Elisa, o be a rerile. O be a dirile se sengwe le se sengwe, gomme—gomme—gomme o rerile pelo ya gagwe ntle. O dirile se

sengwe le se sengwe a bego a kgona, gomme go le bjalo ba no segiša ka yena, ba mmitša se sengwe le se sengwe, gomme ba re, “Wena o sehlola sa sohle se. Wena o ramemoya. Wena ke wena yo a dirago bothata bjohle bjo go tla. O ne molato,” le se sengwe le se sengwe boka seo. O boletše se sengwe le se sengwe go yena. Isebele o tšhošeditše go kgaola hlogo ya gagwe, le se sengwe le se sengwe gape. Yeo ke nnete. Yo mongwe le yo mongwe o be a le kgahlanong le yena.

369 Gomme ka gona o rile, “Morena, morago ga ge ke dirile seo, tšohle O mpoeditšego go di dira! Ke dutše tlwa le Lentšu la Gago. Ge O mpoeditše e ka ba eng, ke be ke se ne poifo. Ke sepeletše thwi ka sefahlegong sa kgoši, le se sengwe le se sengwe gape, gomme ke ba boditše, ‘O RIALO MORENA.’ Gomme Wena ga se wa mpoitša selo, gomme ga se ka ba botša selo se tee, eupša se se diregilego. Gomme bjale ke nna yo, yo motee a nnoši a šetšego, go tšwa go sehlopha ka moka. Ke nna ke nnoši ke šetšego, gomme ba leka go mpolaya.”

370 Modimo o rile, “Ke ya go bula le lengwe la Mahuto le go go laetša se sengwe.” O rile, “O a tseba, ke na le makgolo šupago morago kua, bao ba sego ba ke ba thinya letolo go . . . go tšoena e ka ba efe ya tšona dithutotumelo gabjale, dikerekemaina. Go makgolo a šupago a bona ba loketše Tlhatlogo, le a bona.” Oo! Oo! O rile go moprofeta wa Gagwe, yo A utollago Lentšu la Gagwe go yena, le a bona, ka Lengwalo. “Ke na le maina a lokišitšwego a makgološupa gabjale, go tšwa go moloko wo; makgološupa a bona. Ga se ba thinya matolo a bona go e ka ba efe” (ge nka e bolela ka letšatšing le) “mekgatlo ya sedumedi, le go tla ka thutotumelo, ka go bona.”

371 Le bona se ke se rago? Gona, gabonolo go swanetše go ba. Go swanetše go no ba. Gomme ke go ya ka Lentšu. Ge monna a fihla go lefelotiragalo, o tla ba moprofeta. Feela ka kgonthe bjalo ka ge ke eme ka go phuluphithi ye. Le a bona? Gomme o tla dula thwi le Lentšu lela. A ka se tšeele fase bakeng sa thutotumelo ya motho goba selo gape. Yeo ke nnete. O tla ba mohuta wa moisa wa sekgwa, boka Elisa a bile, o . . . le boka Johane a tlile. O tla—o tla hloya basadi, (šaatena!) basadi ba baitshwarahlepi! Fše! Šaatena, o tla pshikologa ka gare go bona! Eliya o dirile, gomme le Johane o dirile bjalo. Le a bona? Le a bona? Gomme o tla ba thwi go otloga le Lentšu lela. O tla ba—ba kgahlanong le mekgatlo. Mekgatlo? “Le se nagane go bolela ka teng ga lenabeng, ‘Re na le Abraham go tatawešu,’ ka gore ke re Modimo o kgona go tsošetša Abraham bana go tšwa matlapeng a.” Le a bona? Nnete o dirile.

372 Bjale, ke lena bao, bagwera. Šele Lehuto la Bone, le bulegile. Gomme banamedi ba dipere tše nne ba a utollwa, go bokaonekaone bja tsebo ya ka. Bjale, se ke sohle se diregilego lefaseng.

373 Lehuto la go latela, re a bona, le ka Legodimong, moo disoulo di lego ka tlase ga aletara.

374 Bjale, feela go tswaleleng, ke nyaka go bolela tše mmalwa tše. . . feela mantšu a se makae, thwi fa, ke a ngwadilego fase. Re tabogile go rarela, go Mahuto a mane a, Mahuto a mane a pele.

375 Bjale, gosasa bošego, re—re fetola lefelotiragalo, go tloga lefaseng dilo di kgatlampanago. O lebelela godimo mo gomme o bona disoulo ka tlase ga aletara, tše di dirilwego sehlabelo, aletara.

Bošego bja go latela, kahlolo e a ratha.

376 Gomme bošego bja bone, goba bošego bja mafelelo, Lamorena bošego, ga ke tsebe eng. Ga ke tsebe se a mangwe a a se rago. Ke no a bala, bjalo ka ge le dirile. Eupša, “Go be go le setu lebaka la seripa sa iri,” eupša go na le se sengwe se diregilego. Ke Mo letetše go Se utolla. O tla Se dira. Ke kgotsfetše O tla dira.

377 Re ile ra swanela go ya, go mafelo a go fapana a Lengwalo, go Kutollo 19, go laetša go Tla ga Kriste go tla bolaya molwalekriste. Ke ka lebaka leo ke ilego ka swanela go tlogela tše, go no tšea tšona ditemana tše pedi. Ke ile ka swanela go ya dikarolong tša go fapana tša Mangwalo, go netefatša dilo tše. Kafao ke ka lebaka leo ke ilego go Kutollo 19, go bontšha bofelo bja molwalekriste, e tla ba go bolaya; ga Kriste, ge A etla, O tla bolaya molwalekriste.

378 Go Kutollo 10, go laetša gore Molaetša wa morongwa wa bošupa e tla ba motho, ka matšatšing a a mafelelo, batlotšwa ba Modimo bakeng sa bodiredi feela boka Eliya moprofeta a dirile, bjalo ka ge go akanyeditšwepele ka go Maleaki 4, go utolla Lentšu la therešo la (la setlogo) Modimo ka go moloko wo, Lentšu la Modimo la setlogo ka go moloko wo. Boka a dirile go Isebele wa tlhago, kafao monna yo o tla e dira go Isebele wa semoya, dikereke tša kerekeleina. Ke ile ka swanela go ya go tema ya 7 . . . tema ya 10, 1 go ya go 7 ditemana, go netefatša gore e be e le nnete. Gomme godimo go Maleaki, le Amose, le go ya pele, go netefatša seo.

379 Eliya e be e le moprofeta yo a profetilego gomme a ahlola Isebele, ka go moloko wola wa go ikgetha.

380 Gomme Eliya ga se a ke a hwa. Ka nnete ga se a ke. O tšweletše gape, mengwaga tsoko ye makgolo seswai moragwana, ka lehlakoreng la Jesu Kriste, godimo ga Thaba ya Phetogelo. Ga se a hwa.

381 Bjale, re hwetša gore Moya wa gagwe ke wa go tlotša monna, go ya ka tshepišo ya Modimo, mo matšatšing a mafelelo; o tshepišitše go dira selo sa go swana ka go Isebele wa moya, bjalo ka ge o dirile ka go Isebele wa tlhago, ka go lebaka la mafelelo.

382 Ke ka lebaka leo ke—ke ilego bontši kudu bja Beibele, go e netefatša, gore e se ke ya tlogela potšišo ka monaganong wa gago.

Ge go le, ntire ke tsebe. Gabotse, nngwalele lengwalo goba nouto ye nnyane.

383 Gomme e nyalelana ka go phethagala, ebile le go dibata di senyago mebele ya bona ya tlhago mo letšatšing la mafelelo, di ba ja boka di dirile nako yela.

384 Go ye kaonekaone kudu ya kutollo ya ka, ye e filwego go nna ke Modimo le go bolelela pele gore e tla dirwa, ye ke Therešo ya banamedi ba bane ba pere, go bokaonekaone bjo ke bo tsebago.

385 Le nagana eng ka Jesu?

Ke a Mo rata, ke a Mo rata
Gobane O nthatile pele
Gomme a lefela phološo ya ka
Godimo ga mohlare wa Khalibari.

386 Bjale elelwang, go se... (Yeo ke yona; eyang pele; yeo e lokile.) Go se na le maikutlo a mabe go iša go batho e ka ba bomang ka go mokgatlo e ka ba ofe! Ka baka la gore, Modimo o na le bana ka tshepedišong ya Katoliki. O na le bana ka tshepedišong ya Baptist. Ke tše kae tša tšeo, tšona tšohle ditshepedišo tša go fapana, di emetšwego mo bošegong bjo, ba ba tlilego go tšwa go yona ge le bone Seetša? A re boneng diatla tša lena. Bjale, elelwang, go na le batho ntle kua feela boka lena. Eupša ke tshepedišo ye e bolayago, le a bona. Ke moya wa molwalekriste woo mafelelong o ba tlišago lefelong go fihla ba sa kwe Therešo.

387 Gomme elelwang bošego bjo bongwe, ge ke ile go kgabola go tswalela? Ge monna a kwele pitšo ya megobo, gomme a gana go lokologa, o ile a tšeelwa koteng gomme lemao le ile la thula tsebe ya gagwe. Tsebe ke moo o kwago. "Gomme tumelo e tla ka go kwa." Gona ge a Le kwa, gomme a gana go amogela tokologo ya gagwe, gona o... swanetše go hlankela mong wa gagwe wa kerekeleina bophelo bja gagwe ka moka. Amene.

388 Oo! Oo, nna! A Yena ga a makatše?

Ke a Mo rata, ke . . .

A re nong go emiša diatla tša rena bjale gomme re Mo rapele.

Gobane O nthatile pele (Letago!)
Gomme a lefela phološo ya ka
Godimo ga mohlare wa Khalibari.

389 Bjale e nong go inamiša hlogo ya lena, gomme a re Mo rapeleng bjale ge re e hama.

390 Morena, re leboga bjang! Ke thakgetše kudu, Morena, ke thabile kudu go Wena le batho ba Gago. O Morena, O rekile phološo ya rena mo Khalibari. Ka lethabo re a e amogela, Morena.

391 Bjale re leke, Morena, ka Moya wa Gago. Gomme ge go ka ba bobo e ka ba bofe magareng ga rena, Morena, gosedumele

e ka ba gofe ga Lentšu, motho e ka ba mang mo, Tate, yo a ka se feleletšego tšhepišo ye nngwe le ye nngwe ya Modimo ka “amene”; a nke Moya wo Mokgethwa o tle fase bjale, Monamedi wa pere ye tšhweu, ge Moya wa Gagwe, Moya wa Kriste, ka sefahlegong sa molwalekriste, le go bitša ba Gagwe Mong. Ba biletše ntle, Morena.

³⁹² A nke bjale ba sokologe, ba tle ka pela go Wena gomme ba tlatšwe ka Oli le beine; le go fetolwa go tšwa go kobo yela ya kerekeleina ya lehu la Kaine, go ya ka go kobo ye tšhweu leswele ya Bophelo bjo Bosafelego, e filwego ke Monyadi. Gomme ka gona ba tla ya Selalelong sa Monyanya letšatši le lengwe, ka go Lentšu le le hlatsetšwego la tsogo. E fe, Morena. Puruputša dipelo, ge batho ba Go letile. Ka Leina la Jesu!

³⁹³ Bjale, e no puruputša pelo ya gago, ngwanešu wa ka, kgaetšedi wa ka, mogwera wa ka. Ke bile le lena nako ye telele. Ye e ka ba mengwaga ye masometharo tharo. A nkile ka le botša e ka ba eng ka Leina la Morena eupša se se diregilego? [Phuthego e re, “Aowa.”—Mor.] Puruputšang Kriste bjale ge le sa na le sebaka go sona. Go ka no tla gabotse ka pela mo le ka se kgonego go e dira. Le a bona? A ka tlogela setulo, nako e ka ba efe, sa poelanyo ya Gagwe; gona o ka kgona go lla ka pelo ya gago yohle, o ka kgona go gata, o ka kgona go bolela ka maleme, o ka kgona go kitimela godimo le fase lebatong, o ka kgona go dira eng kapa eng o nyakago go e dira, le go tšoena kereke ye nngwe le ye nngwe ka lefaseng, ga go sa na selo, ga go sa na setlošadipatso bakeng sa sebe sa gago—sa gago. Gona o dira eng, o gokae gona?

³⁹⁴ Gabotse, ke a dumela, ka pelo ya ka yohle, setulo se sa bulegile. Ke a dumela O sa le godimo ga Terone ya Modimo. Eupša ka pela O ya go tsoga bjale, le go tla pele, go tleleima se A se lopolotšego. O dira modiro wa Molopolodi wa Lelokokgauswi, ge Ruthe a letile.

³⁹⁵ Eupša ka pela, le a tseba, ka morago ga ge Boase a dirile mošomo wa lekokokgauswi, ka gona o tlele le go tleleima lefa la gagwe. Gomme seo ke tlwa se Beibele e rilego O se dirile, “O tlele pele le go tšea Puku.” Gona poelano e fedile; O tlogile Teroneng; ga go sa na Madi go Setulo sa Kgaogelo. Gomme gona ke eng? Setulo sa Kahlolo.

³⁹⁶ Le se e dumelele go bolelwa, a mangwe a matšatši a, “Ke naganne Tlhatlogo e be e swanetše go tla.” Gomme ekwa Segalontšu se re, morago, “E fetile.” Modimo a le thuše!

Bjale a re inamišeng dihlogo tša rena.

³⁹⁷ Ngwanešu Neville, etla, go phatlalatša goba e ka ba eng o swanetšego go e dira. Modimo a le šegofatše, go fihla gosasa bošego. [Ngwanešu Neville o a rapela—Mor.]



LEHUTO LA BONE NST63-0321

(The Fourth Seal)

SERISI KA KUTOLLO YA MAHUTO A ŠUPA

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Labone mantšiboa, Matšhe 21, 1963, ka Tabarenekeleng ya Branham ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice Of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2022 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org